


KE KWELE EUPŠA

BJALE KE A BONA

 Le ka dula. Go bose go bowa gape bošegong bjo. Re a leboga re na le monyetla wo gape bjale go direla Morena. Gomme ka morago ga go le swarelela botelele kudu bošegong bja go feta, ke ikwela go ka se be maleba go le swarelela botelele gape bošegong bjo.

² Feela morago fale go theetšeng ngwanešu modirišani ka rena, mo Moreneng, yoo a sa tšwago Indiana, a huduilwe ke toro ya go tlabi. Ga se nke a ke a be ka Shreveport pele, bophelong bja gagwe. Eupša o lorile, bošego bjo bongwe, gore o tla Shreveport, e sego ka koloi ya gagwe. Gomme o tla ka . . . goba go tla felotsoko, go kereke moo ke bolelago. O rile, ka morago ga ge ke rerile le go rapelela batho, ke rile, “Se sengwe se ya go direga.” O rile, o “boile morago letšatši la go latela.” Gomme o rile, o “tsebile moago, ka fao o lebelegilego.” O rile, “Go na le—go na le otitoriamo ya setšhaba go kgabola mokgotha, eupša ga se nke ba ke ba ya ka gare ga otitoriamo.” O rile, “E bile ka lehlakoreng le, ka go moago wa letlapa woo o bilego le lefego go wona, gomme moago o dutše feela go swana le wo.” Gomme mo—mo mošemane ke molori, ke bone ditoro tša gagwe le go tseba gore ke therešo.

³ Gomme o rile—gomme o rile, “Kagona mo bošegong bja mafelelo” gore ke “be ke bolela le go rapelela balwetši.” Gomme ke rile, “Se sengwe se kgauswi le go direga.” Gomme gwa kwagala bjalo ka go betha ga modumo.” Gomme o rile, “Batho ba thoma go goelela.” Gomme o rile, “Ge modumo o thoma go nyamelela, gabotse,” o rile “O dirile lentšu, le go thoma go bolela.” O re, “Go bolela goo go be go eya pele, gore go kgabola mafao a (mafastero godimo fa) go tla Letago la Modimo, le sepelela ka gare, ka sebopego sa Pilara ya Mollo.” Ga se nke a ke a E bona. O re kwele re bolela ka Yona, eupša ga se nke a ke a E bona yenamong. Gomme o rile, “E be e le fale, e etla go kgabola mafastero godimo ka tsela yela, le go bopa Seetša go swana o se bona mo seswantšhong, thwi ka godimo ga batheeletši fa.” Gomme o rile, “E be e dumaduma se sengwe.” Gomme o rile, ke “eme, gomme ka re, ‘Yoo ke Jehofa Modimo.’”

⁴ Gomme o rile o “ile a gopotšwa ka ga (ge a gopola ka ga Yona) ge Moshe a biditše. . . a ntšhitše batho go tšwa Egepeti. Gomme ba rile, ‘A nke Moshe a bolele, e sego Modimo, gore re se hwe.’”

⁵ O rile, “Yo mongwe le yo mongwe o be a robetše lebatong, diatla tša bona godimo, ba goelela.” O rile o “be a goelela, le yena,

‘Morena Modimo, ke a Go rata! Ke a Go rata!’” Gomme mosadi wa gagwe o mo šišintše le go mo phafoša.

⁶ Ke mmona a eya tlase ka mokgobeng gonabjale, Ngwanešu Jackson, moreri wa maloba wa Methodist. Gomme o ile a tshwenyega kudu, go fihla a etla tlase; gomme o rile ge a tsena ka gare, o “be a maketše kudu,” feela tlwa ka tsela ye a e bonego ka torong. Ga ke tsebe se e se rago. Morena o nkutetše yona. Eupša se sengwe se ka direga, go boneng Ngwanešu Jackson a lorile yeo, go mo tsebeng go ba wa go botega, monna wa kgonthe—kgonthe, mohlanka wa Modimo.

⁷ Gomme ke—ke tseba ka ga yena a lora ditoro, a etla go nna, gomme Morena o mphile tlhathollo, e tla ba feela ka phethagalo ka mokgwa woo. Ebile le go, nako ye nngwe, go yeng ga ka Arizona, o bile le toro ya gona.

⁸ Gomme o tshwenyegile kudu. O na le mosadi wa gagwe, o mo tlišitše. O tla ba mme gonabjale, gomme tsela e nnoši a ka kgonago go ya e bile ka sefofane. Ga se a be le pene go tla, gomme yo mongwe o mo file tšhelete. Gomme kagona go mohuta wa go tšwelela ka mohlolo, kagona se sengwe se ka direga; re holofela bjalo. Ga re tsebe feela se Morena a tla re fago.

⁹ Bjale, re leboga Morena go pheleng mo letšatšing le re phelago ka go lona, feela pele ga go tla ga Jesu. Bjalo ka ge ke boletše pele, ke nako ye kgolokgolo ya histori yohle. Bokaone ke phele gonabjale go phala nako e ka ba efe, go . . . mo lefaseng.

¹⁰ Ke bona fa pele ga rena, gape bošegong bjo, ke mogwera wa ka wa go loka, Ngwanešu Dauch. Ke mmoletše ka otitoriamong mosong wo. Ngwanešu Dauch o bogolo bja mengwaga ye masomesenyanetharo lehono, go šegofetše bjang. O neela bophelo bja gagwe bjo botelele go letago le theto ya Modimo, masomesenyanetharo lehono. “Letšatši le lebotse la Matswalo” go wena, ngwanešu! Gomme ke tseba ka ntle, tlase, go dikologa naga moo ba theeditšego bošegong bjo, le bona ba lakaletša Ngwanešu Bill Dauch “Letšatši le lebotse la Matswalo.” Yena ke mogwera wa sebele wa Ngwanešu Oral Roberts, ba bantši, o thušitše ba bantši kudu mo tseleng ya Ebangedi, le se sengwe le se sengwe. Ke mogwera wa rena yo mogolo.

¹¹ Ke thakgetše go bona Ngwanešu Mann fa, moreri yo mongwe wa Methodist, o phološitšwe le go kolobetšwa ka Moya wo Mokgethwa, le ka Leina la Jesu Kriste, a dutše fa. Yena ke, gape, yo mongwe wa badirišane ba rena go tšwa Indiana. Gomme ke a kwešiša Ngwanešu Hickerson o dutše fa hlang le yena, yo mongwe wa matikone a rena go tšwa Jeffersonville, Indiana (ba theeleditše godimo fale bošegong bjo). Gomme ke a kwešiša gore Ngwanešu Wheeler, yo mongwe wa matikone a mangwe ba fa felotsoko. Gomme ga se ke—ke bone fao a lego feela ga bjale, yo mongwe o šupetša menwana ya bona godimo gomme ke tla mo

swara ka morago ga nthatana; o dutše kua, kgole godimo go ya go la go ja, ee.

Ngwanešu Banks Wood, ge e ba o theeditše bošegong bjo, ngwanano o be a le fa bošegong bja go feta. Ke mmone ge ke etšwa, Ngwanešu Lyle. Hlatse ya Jehofa; sehlopha ka moka se sokologile. Lyle o tlišitšwe ka gare ka lebaka la pono ya Morena.

¹² Lyle o be a dutše ka sekepeng fale letšatši leo, ge letšatši pele ga leo a boditšwe gore “se sengwe” se be “se eya go direga mabapi le tsogo ya bophelo.” O be a le Hlatse ya Jehofa, le yena! Eupša mosong wola, a dutše fale, a thea dihlapa, gomme o swere. . . Gabotse, o bile le ye kgolo, ye koto ya kgale (yeo ke fešene ya Kentucky, le a tseba). . . huku ye koto gomme ye nnyane, hlapi ye nnyane e e meditše. Gomme o no gogela maswafo, dikateng le tšohle ntle, a e lahlela ntle godimo ga meetse (ye nnyane, hlapiletšatši ye nthatana), gomme o rile, “Gabotse, moisa yo monnyane, o ragile phušušu.” Ye nnyane. . . e nyokagana mmogo godimo ga meetse, ya hwa, phefo e e gogoletše godimo ka go mogobe wo itšego wa dilili.

¹³ Gomme letšatši pele ga leo, ke dutše, ke rile, “Moya wo Mokgethwa o mpotša go re ‘go tla ba le tsogo ya sephedi se itšego se sennyane.’ Mohlomongwe go tla ba ka—ka katsana, ge ke fihla morago gae, ka gobane feela. . .”

¹⁴ Ge re be re leka go epa digoketša hlapi tše itšego, Ngwanešu Wood le nna, yo a theeditšego bošegong bjo, mosetsana wa ka yo e lego mosadi yo moswa a dutšego fa, o beeditšwe ke leleke le la lesole. Ge ba be ba. . . O tla godimo, o rile, “Papa. . .” Yena le mosetsana yo mongwe yo monnyane, o rile, “Re. . .” Bjale, mang kapa mang a ka ba le mohuta e ka ba ofe wa seruiwaseratwa ba se nyakago, eupša ka kgonthe ga ke rate katse, kagona o. . . goba ga go wa Branham. Kagona re. . . o rile, “Oo, re hweditše katse ya go šokiša ya kgale ntle fa, Papa. E—e—e jele se sengwe gomme e. . . yo mongwe o e tšheletše mpholo, e kokomogile gohle.” O rile, “Papa, e ya go hwa gonabjale, a re ka hwetša lepokisi le lennyane le go e boloka matšatši a se makae?”

¹⁵ Ke rile, “A nke ke bone katse.” Gabotse, ba ile gomme ba tlišitše katse. Ke bone se se bego se eya go direga, kagona ra mo fa lepokisi. Gomme mosong wa go latela, go be go le e ka ba tše šupa goba seswai dikatsana fale, le a tseba. Kagona mošemane wa ka yo monnyane, Joe, o hloholetše ye nngwe godimo, gomme a e pitla le go e lahlela mo fase; gomme feela—feela. . . moisa yo monnyane o robetše fale a menagana go dikologa le go dikologa, o e bolaile.

¹⁶ Gomme ke rile go Ngwanešu Lyle, ngwanabo, ke rile, “O a tseba, e ka no ba gore e tla ba katsana yela ye nnyane e tšošetšwe, go swana re bone Morena a dira dilo.”

¹⁷ Ngwanešu Lyle, e sa le yo moswa ka mo tseleng. Moya wo Mokgethwa o be o sa tšo mmotša o be a nyetše, le se a se dirilego,

le bobbe bjo a bo dirilego, dilo tše a di dirilego. Gabotse, o naganne Ngwanešu Banks o be a mpotša dilo tše. Eupša ge O mo tlišitše ka kgonthe ka ntle thwi, le go mmotša se a se dirilego bošego pele ga bjoo, seo e bile—seo e bile bontši kudu go yena. O be a sa kgone go e kwešiša.

¹⁸ Kagona, mosong wo o latelago. . . Ge re be re theile dihlapa bošego bjohle, le hlapi ye nnyane, re be re swara tše dingwe bakeng sa segoketši. Eupša o nno lahlela hlapi yela ye nnyane ka meetseng, ya roromela, ya hlanogela godimo. E ka ba seripa sa iri moragorago re be re dutše fale, gomme ke be ke. . . ke rile, “Ngwanešu Lyle, o dumeletše hlapi go metša huku tsela yohle go theogela ka mogodung wa yona. O a bona?” Ke rile, “Tšea lethale la go fofa fa, e hlanolele godimo, segoketši ntle ka mokgwa wola; ka bjako feela ge a e kgwatha,” ke rile “gona nno e swara gomme o e tliše ka gare.” Ke rile, “O. . . o se e gogele ntle ka mokgwa woo, se e metše, o swara hlapi.”

¹⁹ O rile, “Gabotse. . .” O bile le le legolo, lethale le legolo le lekeletše godimo, o rile, “Ye ke tsela re e dirago,” ka mokgwa woo.

²⁰ Kagona, feela e ka ba ka nako yeo, ke kwele Sengwe se etla go tloga bogodimo bja thaba godimo fale, sesasedi, se dikologa go rarela le go rarela. Sese Se theogela tlase ka mokgwa woo, gomme Moya wa Modimo o tla godimo ga sekepe, o rile, “Ema ka maoto a gago.” O rile, “Bolela le hlapi yela ya go hwa. E re, ‘Ke go neela morago bophelo bja gago.’”

²¹ Gomme hlapi yela ye nnyane e be e robotše fale lebaka la seripa sa iri, le dikateng tša yona ka molomong wa yona, le maswafo a yona. Ke rile, “Hlapi ye nnyane, Jesu Kriste o go neela morago bophelo bja gago. Phela, ka Leina la Jesu Kriste.” Ya hlanogela godimo mo mokokotlong wa gagwe, gomme tlase go kgabola meetse o ile ka maatla ka moo a ka kgonago go ya.

²² Ngwanešu Lyle, a o fa felotsoko? Ke—ke go bone bošego bja go feta. Ge eba a le ka gare, ka ntle, goba moo a lego, phagamiša seatla sa gago ge nka kgona go go bona. [Yo mongwe ka phuthegong o re, “Mathuding.”—Mor.] O reng? Ka go mathu- . . . Oo, ee, godimodimo ka go mathuding, go kgabola mafastere morago fale. Yoo ke monna, Hlatse ya Jehofa.

²³ O rile, “Ngwanešu Branham!” O be a tlaletšwe, o rile, “Uh, ke—ke mo go botse go ba fa. A ga go?” O rile, “Uh-uh, a o—a o. . . Uh, a o nagana seo se be se e ra nna, gore—gore—gore, gore ke biditše hlapi yela ye nnyane, ke rile, ‘O ragile phušušu?’” O rile, “Seo—seo—seo se rile se sengwe go nna?”

²⁴ Ke rile, “Aowa, aowa, feela tiišetšo.” O be a nyamile gohle ka yona.

²⁵ Gabotse, re šika mmogo gomme o bona dilo tšela di direga, go tseba. . . Bjale, e nno naganang, e be e le go laetša eng? Ke bile le bontši ngwana yo monnyane wa go ba le dihwahwa mo

palong ya ka ya thapelo, go e rapelela, eupša ge pono e etla e bile bakeng sa hlapi ye nnyane ya kgale e ka ba botelele bjoo, e ka ba diintšhi tše pedi botelele goba tše tharo. Go bonagetše eke huku e be e le ye koto go lekana le hlapi. Eupša se e bilego, e bile go le bontšha gore Modimo o hlokometše le dilo tše dinnyane le tšona. Le a bona?

²⁶ Letšatši le lengwe ge balephera ba robetše gohlegohle ka nageng, O šomišitše maatla a Gagwe le go bea thogako go mohlare. O thomile go pona, ge go be go na le batho ba robetše mogohle ba hloka maatla ale a phodišo. Eupša, le a bona, O be a nyaka go bontšha Yena ke Modimo godimo ga se sengwe le se sengwe, e ka ba ke se sennyane, e ka ba ke se segolo, e ka ba eng se lego. O sa le Modimo godimo ga dilo tšohle, tlhoho yohle. Kagona re a Mo rata ka gobane. . . Seo—seo se re fa go tseba, ge eba A na le kgahlego go bolela Lentšu la bophelo ka go hlapi ye nnyane ya go se šetšege e robetše fale e hwile, godimo ga meetse sebaka sa seripa sa iri, ka nnete letšatši le lengwe A ka bolela Bophelo ka go bana ba Gagwe. Ga go kgathale ge mmele wa gago o sa hlwe o le bontši bja lerole go feta go tla lehwana, O tla bolela, gomme re tla Mo arabela letšatši le lengwe. Yena ke Modimo Yo a nago le kgahlego ka go se sengwe le se sengwe, tšohle tšeo re di dirago, tšohle tše re di bolelago, se sengwe le se sengwe. O na le kgahlego.

Bjale a re inamišeng dihlogo tša rena, mogohle.

²⁷ Ke a makala bjale, pele re rapela, ge go ka ba e ka ba mang bošegong bjo yoo a nago le kgahlego ka go Yena, eupša go le bjalo ga o na dipeeletšo tša marobalo go le bjalo bakeng sa Naga ye ngwe moo re yago go Mmona. O a tseba, o ka se kgone go tla ka gare ntle le peeletšo ya marobalo. Gomme ga se ešo wa e dira go le bjalo, eupša o ka rata go gopolwa ka thapelong bjale, go re se sengwe le se sengwe se dirwe gabotse magareng ga gago le Modimo bošegong bjo, a o ka phagamišetša seatla sa gago godimo; o tla re, “Nkgopole, Morena”? Wena o. . . nno Mo dumelela go bona seatla sa gago. Modimo, e fe.

²⁸ Tate wa Magodimong, bjalo ka ge re ema bošegong bjo magareng ga ba phelago le ba hwilego; gomme dilo tše tšeo di diregago mo matšatšing a, tša go makatša, ka kgonthe di a makatša; eupša Modimo, O a tseba ge e ba di a rereša goba aowa, Wena o Moahlodi wa go ikema wa magodimo le lefase. Gomme re bolela se, Morena, feela go hlohleletša batho (dilo tše dingwe tšeo Wena o re bontšhitšego), go re ba ke ba hlohleletšege go rata Wena le go dumela Wena, go direla Wena, le go tseba gore ga go kgathale tiro ke ye nnyane ga kaakang, ye botse goba ye mpe, O a e bona. Ke a rapela, morategi Modimo, gore O tla šegofatša se sengwe le se sengwe sa diatla tšela bošegong bjo, le soulo le moya woo o hlohleleditšego seatla sela go ya godimo. Gomme ke a rapela, Modimo, gore bjo e be bošego bjoo dipeeletšo tša

marobalo tša bona di tla dirwago bakeng sa Naga yela mošola wa noka. E fe.

²⁹ Fodiša balwetši le batlaišwa, Morena, bobedi fa, gohle ntle go kgabaganya naga moo kga—kga—kga kgašo ka megala e tlogo ka gare. Segofatša bale ntle fale bao ba sego ba phološwa, tsela yohle go tloga California go ya New York, go tloga Canada go ya Mexico. Efa, Morena, gore motho yo mongwe le yo mongwe ka tlase ga modumo wa lentšu la rena, bošegong bjo, a phološwe go tloga dibeng tša bona, ba fodišitšwe go malwetši a bona, ka lebaka la Bogona bja Gago bjo Bokgethwa.

³⁰ Gomme yo Ngwanešu Jackson wa rena, yo a fofilego tsela yohle tlase dimaele tše tše dikete fa, go beng fa ka gobane se sengwe sa go tlaba se huduile pelo ya gagwe; “Gomme ba tla lora ditoro, le go bona dipono.” Morategi Modimo, Wena o nkutetše yona, se e se rago; ga ke tsebe. Eupša ge O ka re etela, Morena, lokišetša dipelo tša rena bjale bakeng sa ketelo yeo. Gore re be ka tlase ga ditetelo, re sa tsebe se O tlogo se dira, le go se tsebe ge O tshepišitše go re etela ka toro ye; ga re tsebe. Eupša re—re no tsopola dilo tšela tšeo re di kwešišago, gore O tshepišitše go etela batho ba Gago, gomme re a rapela gore O tla itira Wenamong kgonthe go rena fa. Ka Leina la Jesu Kriste re a e kgopela. Amene.

³¹ Bjale, bošegong bjo, ka morago ga go le swarelela botelele kudu bošegong bja go feta le mosong wo, gomme ke mokgwa wa go ba makgwakgwa nthatana gannyane. Ke na le seripana se sennyane sa moriri ke nago le sona, ke se rwala godimo ga lefelo la lefatla la ka *fa* ge ke rera. Eupša ke se lebetše nako ye, gomme moya wo, o foka go kgabola mafastere a, o thoma go mpha n—n nthatana ye nnyane ya go ba makgwakgwa. Ke tlwaetše go . . . Ke tla swanela go tswalela dikopano, eupša ge e sa le ke hwetša sela, gona ga ke sa tshwenyana le yona le gatee, ke na ya pele. Gomme ke se lebetše, gomme se . . . ke ile . . . mokgwa wa go e kwa, kagona dithapelo tša lena di tla thabelwa. Gomme bjale, tše ke ditirelo tše pedi letšatši ka letšatši, gore di a . . . mohuta wa go ba . . . Le a tseba, ge o na le dimaele tše dintši, e . . . o ka kgona go e bolela.

³² Kagona bjale go lena batho ka California, le ntle ka Arizona, bohle re romela madume go kgabaganya setšhaba. Ngwanešu Leo le sehlopha seo se letetšego Morena godimo ka Prescott, le laleditšwe bjale, gomme lena bohle batho go dikologa Phoenix, beke go tloga bošegong bjo, re swanetše go ba godimo ka Yuma go moletlo. Ba šetše ba rekišitše dithekethe tša bona tšohle godimo fale gomme ba hweditše otitoriamo ye kgononyana, gomme ba ka se kgone go bea batho. Kagona etlang ka pela, lena bohle, go—go tsena ka gare. Morago re ya pele ka go Los Angeles go tloga fale, Mantaga wa go latela. . . Lamorena la go latela, Lamorena bošego. Gomme kagona re lebeletše go le bona bohle gohle gohle fale. Ditšhegofatšo tša go huma tša Modimo di dule go lena bohle.

³³ Go lena ka New York, le lena bao le lego tikologong godimo ka Ohio le mafelo a go fapana, ka pela ke nyaka go rera Molaetša wa *Mohlala Wa Sephente* (sebata mo mathomong, gomme sebata mo bofelong), kua tabarenekeleng. Billy o tla le romela nnoutu bakeng sa yeo, ge re eya go e bolela, ka gobane ke dira seo ka Tabarenekeleng ka gobane e tla, bonnyane, ba diiri tše nne goba bontši botelele.

³⁴ Kagona bjale. . . kagona ke nyaka lena fa, fa le e ka ba kae le lego bjale, go phetla go Puku ya Jobo. Puku ya go tla kudu go rera go tšwa go, eupša ke no nyaka go šomiša dinnoutu di se kae fa bjale.

³⁵ Gomme morago, gosasa mosong, fa mo tabarenekeleng, go tla ba le ditirelo tša Sekolo sa Lamorena ka . . . Re thoma fa ka nako mang? [Monna o re, “Seripagare sa senyane.”—Mor.] Seripagare sa senyane. Gomme gona ke na le monyetlabotse wa go bolela fa gosasa gape. Gomme Morena a ratile, ke nyakile go bolela ka sehlogo. . . ge A ratile, bjale, bjalo ka ge ke be ke ithuta morago ga sekgalela se, go le bontšha gore, “Go na le lefelo le nnoši leo Modimo a tla kopanogo le morapedi.” Uh-huh, le nnoši. . . Gomme—gomme nka kgona go le botša lefelo leo ke eng, le Leina la lefelo leo ke eng, moo Modimo a tla kopanogo le morapedi.

³⁶ Gomme gona, gosasa bošego, ke ya go le kgopela monyetla, woo ke, bakeng sa tirelo ya phodišo. Gomme ke—ke nyaka tirelo ya phodišo ya fešene ya kgale. Gomme ge Morena a ratile, ke nyaka go bolela ka sehlogo seo se ntšhošitšego lehono. . . Ge Ngwanešu Moore le nna re be re bolela ntle mmogo, baena ba ka ba bohlokwa, re be re ahlaahla Mangwalo. Gomme go be go ratega bjang go ba le bona banešu, go swana le dinako tša kgale. Gomme o rile, “O a tseba, Ngwanešu Branham, dithero tšohle o kilego wa re direla fa ka Shreveport, *Kwana Le Leeba* e bile molaetša wa go ikgetha kudu o kilego wa re tlišetša ka Shreveport.” O rile, “Ke a thanka le Molaetša wa gago o go ngangile kudu lehono, ga o tle go o bjalo ka wola.”

³⁷ “Ge ke hlaiwa ke Wola, ke hlaiwa ke Molaetša wa ka.” Lerato ke wa ka. . .

Morategi Kwana ye e hwago, Madi a bohlokwa
a Gago

A ka se tsoge a lahlegelwa ke maatla a ona,
Go fihla kereke yohle ya go rekollwa ya
Modimo

E phološwa, go se sa dira sebe gape.

Ge e sa le ka tumelo, ke bone moela wola

Dintho tša Gago di elelago di fago,

Lerato la go lopolla e bile kgwekgwe ya ka,

Gomme e tla ba go fihla ke ehwa.

³⁸ Gosasa bošego, ge go ka ba thato ya Morena, ke nyaka go rera ka sehlogo go: *Godimo Ga Diphego Tša Leeba Le Lešweu*

Bokalehlwa. Gosasa bošego, “Morena a theogela tlase godimo ga diphego tša Leeba,” ke gore, ge Morena a ratile, lentšu la ka le se be gampe kudu. Bjale . . . kagona, re rapeleleng.

³⁹ Gomme morago ke nyaka kopano ya thapelo ya fešene ya kgale go swana re bile kua mathomong, go se go hlatha, feela ka bonolo go fa yo mongwe le yo mongwe karata yoo a nyakago go rapelelwa. Bjale, o swanetše go ba le karata, kagona e ba fa pele gore Billy a kgone go go fa karata le go e boloka e le mothalong. Ge o sa dire seo, batho ba no tšwelapele go hlatlagana morago, le go hlatlagana morago, le go hlatlagana morago, gomme ga go na mafelelo a mothalo. Mang kapa mang a ka ba le karata. Ke nyaka Ngwanešu Jack go ema hlang ga ka mo mothalong wa thapelo, go swana o be o fela o dira, le Ngwanešu Brown go tliša batho go nna sebakeng sa Billy Paul. Ke—ke—ke—ke nyaka—ke nyaka mothalo wa thapelo wa fešene ya kgale, gomme re tla no rapela ka tsela ye re bego re dira mengwaga ya go feta.

⁴⁰ Ke thakgetše bošegong bjo go ba le yo mongwe ngwanešu modirišani le rena, ke no lebelela go dikologa gomme ka lemoga nako yeo gomme ke mmone, metsotso e se mekae ya go feta, Ngwanešu Gordon Lindsay. Ke yo mongwe wa batala, o bile le rena nako ye telele ya go feta. A dira mošomo wo mogolo, a gatiša, o gatiša puku ya ka bjale: *Ma—Ma Mabaka A Šupago A Kereke*. Re holofela go ba le yona e lokile gape, *Mahuto A Šupago*. Ge a ka direga go bala yeo pele a e gatiša, re ya go ba le therišano ya boithutamodimo. Ke kgona go no ikwela e etla. Eupša o a tseba ga se nna moithutamodimo. Kagona . . . Gabotse, re lebeletše pele go gosasa bošego. Ge eba o gona, Ngwanešu Lindsay, eba fa gosasa bošego. Ge o le gona, rothela tikologong le go ba le rena mo sefaleng bakeng sa kopano ya thapelo ya fešene ya kgale.

⁴¹ Ke ba bakae ba nyakago go bona bona batala gape, moo re tlišang batho godimo? Yeo e tla loka. Bjale, tlišang balwetši le batlaišwa ba lena, gosasa bošego, bakeng sa morero woo gona.

⁴² Bjale, ge le hweditše Puku ya Jobo, temana ya 42 . . . goba tema ya 42, le ditemana tše tshela tša mathomo tša tema ya 42 ya Jobo; e tla kudu. Ngwanešu Ted Dudley, ge e ba o theeditše bošegong bjo, godimo ka Phoenix, o a gopola wena le nna nako ye nngwe, e ka ba beke goba tše pedi tša go feta, gomme re boletše ka ye? Ke go boditše, “Letšatši le lengwe seo e tla ba sehlogo go nna.” Gomme ke nyaka go se šomiša bošegong bjo.

Kagona go arabile . . .

Kagona Jobo o arabile MORENA, gomme a re,
Theetšang kgauswi go palo ye bjale.

Ke a tseba gore wena o kgona go dira se sengwe le se sengwe, le gore ntle le pelaelo se ka se kgone go utagala go wena.

Ke mang yo a fihlago maele ntle le kwešišo? kagona ke boletše seo ke sa se kwešišego; dilo tšeo di makatšago kudu go nna, tšeo ke sa di tsebago.

E kwa, ke a go kgopela, gomme ke tla bolela: ke tla nyaka go wena, gomme o mpotše.

Ke kwele ka ga gago ka go kwa ga tsebe: eupša bjale leihlo la ka le go bone.

Kagona ke a itshola nnamong, gomme ke a sokologa mo leroleng le meloreng.

43 Bjale ke nyaka go tšea sehlogo go tšwa go tema ya 5.

Ke kwele ka ga gago ka go kwa ga tsebe: eupša bjale leihlo la ka le go bone.

A nke Morena a šegofatše Lentšu la Gagwe.

44 Jobo, a re tšeing bonnyane bja bophelo bja gagwe. Jobo o be a le moprofeta. O be a le monna yoo a phetšego morago pele Beibele e ngwalwa. Go ile gwa naganwa gore Jobo e bile ye nngwe ya Dipuku tša kgalekgale tša Beibele, ka gobane E ngwadilwe pele Genesi e ngwalwa. Jobo, mohlalani le moprofeta yo mogolo yo, o be a le mo—mo monna yo maatla mo letšatšing la gagwe. Ga go pelaelo gore o be a godišitšwe gomme o hlanketše Morena bophelo bja gagwe bjohle. Gomme o phetše bophelo bja mogale kudu go batho, bohle ba be ba na le ditlhompho go yena.

45 Eupša o ile a tla go lefelo go moo a go bitšago fa, go *lekwa* ke Morena. Eupša ke tla rata go šomiša lentšu, go “lekolwa” ke Morena. Gomme ka nnete, “Morwa yo mongwe le yo mongwe yoo a tlogo go Modimo o swanetše go lekolwa, go lekwa, go fiwa tlhahlo ya ngwana.” Gomme gona ge moleko o eba boima, gomme re nagana go boima kudu gomme ra se theetše (go ela šedi), gona O rile re “ba ngwana wa hlaba, gomme e sego ngwana wa Modimo.” Ka gobane, ga se gona se ka go šuthiša wa kgonthe, ngwana wa go tswalwa gape wa Modimo kgole go tloga go Motswadi wa gagwe, le a bona, ke yena karolo ya Gagwe. O ka se kgone le go e gana, o ka kgona go ikgana wenamong. Le a bona, o bile le boitemogelo, o ile wa hlahlwa le go lekolwa.

46 Gomme bjale, monna yo a le moprofeta, o bile le phihlelelo go mogau wa Modimo, eupša Jobo ga se a be le Beibele go bala. O . . . Beibele e be e se ya ngwalwa nako yeo, eupša o bile le phihlelelo go Modimo ka kutollo le ka pono. Yeo e bile pele Beibele e ile ya ngwalwa.

47 Bjale, re hwetša, le go tšea tše dingwe tša bophelo bja gagwe, ge Modimo a mo šegofaditše le go mo dira monna yo maatla. Gobaneng, ebile yo mongwe le yo mongwe o mo hlomphile, ebile le go bohlale bja gagwe, o bile yo mogolo kudu. Tšhušumetšo ya gagwe go tšwa go Modimo e mo hlatseditše go ba mohlanka wa Modimo, pepeneneng kudu, go fihlela batho ba etla go tšwa mogohle go mo kwa. Gomme nako yeo Sathane a thoma go phara

monna yola. Gomme yeo ke tsela a dirago mohlanka yo mongwe le yo mongwe wa Modimo yo a šušumeditšwego, Sathane ka mehla o fao go mo phara ka se sengwe le se sengwe seo a se dirago se sego sa loka.

⁴⁸ Gomme, bjale, re hwetša bophelo bja gagwe le diteko, le tumelo ya gagwe ye kgolo. Ebile le Jesu, ge A tlile mo lefaseng, O boletše ka kgotlelelo ya Jobo. O rile, “A ga se la bala ka ga kgotlelelo ya Jobo?” Tumelo e leta ka kgotlelelo bakeng sa Lentšu le le tshepišitšwego go phethagatšwa.

⁴⁹ Bjale, re lemoga fa gore Jobo, ka morago ga ge a ile go kgabola diteko tša gagwe, ditlaišego tšohle tša gagwe. . . O bile le lapa la go ratega, ba tlošitšwe go yena. O bile le go phelago go gobotse, go tlošitšwe go yena. Se sengwe le se sengwe seo a bilego le sona ka go bophelo bjo se ile sa tšewa. Gomme o dutše godimo ga sethobolo sa molora, ka ntshetlana ya mokgokgothi, a ngwaya dišo tša gagwe. Gomme ebile le go mosadi wa gagwe, o boletše kgahlanong le yena, o rile, “Gobaneng o sa roge Modimo, gomme wa ikhwela?”

⁵⁰ O rile, “Wena o bolela bjalo ka mosadi wa lešilo.” O rile, “Morena o file, gomme Morena o tšere, a go šegofatšwe Leina Morena!”

⁵¹ Bjale, Sathane o be a tlile godimo pele ga Modimo, ka gobane o be a kgona go tla pele ga Modimo, gomme o pharile Bakriste (goba, badumedi) nako tšohle. Kagona o pharile Jobo ka dilo tše dintši, gomme o boletše gore “Jobo, lebaka a kgonnegoo go direla Modimo, ka gobane se sengwe le se sengwe se be se etla go loka go yena.” Eupša o rile, “Ge O ka no ntumelela go ba le yena, ka diatleng tša ka, ke tla mo dira a Go roge mo sefahlegong sa Gago.”

⁵² Ke nyaka le lemoge bjoo boitshepo bjoo Modimo a bilego le bjona ka go modumedi. Le a bona? Yena ke. . . Ka mantšu a mangwe, Modimo o rile go Jobo. . . goba o rile go Sathane, ka mokgwa wo, “O ka se kgone go e dira! Yena ke motho wa moloki a lokafaditšwe. Yena ke monna wa go loka. Yena. . . ga go na yo mongwe bjalo ka yena lefaseng ka moka.” O monna yo mobjang; yoo Modimo Yenamong a ka rego go lenaba la Gagwe, “Mohlanka wa ka o phethagetše kudu, ga go na le motho yo mongwe mo lefaseng bjalo ka yena.” Oo! Ge re ka no ba mohuta wola wa motho! Gore Modimo a kgone go bea boitshepo bjola godimo ga rena! Gore re tsebe gore re ka se kobege go tloga go Lentšu la Gagwe goba Gobeng gona ga Gagwe, ka tsela efe! Dula tlwa, gomme A ka bea tshepo ya Gagwe ka go rena.

⁵³ Bjale, Jobo o be a le monna yoo a bolokilego ditaello tša Modimo go fihla go leletere, tlwa. Gomme Sathane o tsebile seo, eupša o rile, “Ge O ka no ntumelela go ba le yena, ke tla mo dira a Go roge mo sefahlegong sa Gago.”

54 Kagona Modimo o mmoditše, O rile, “Bjale, o ka diatleng tša gago, eupša o se ke wa tšea bophelo bja gagwe.” Gomme Sathane ebile o ngangile bokgole bjoo a ka go kgona go seo. O tšere mogwera yo mongwe le yo mongwe, le se sengwe le se sengwe a bilego le sona, go nyakile bophelo bja gagwe ka go felelela, eupša ga se a kgona go tšea bophelo bja gagwe. Eupša Jobo o be a sa swaretšše go ya pele, go be go se na poelamorago.

55 Le a bona, ge monna goba motho a kile ka kgonthe a tla go kgomana le Modimo, ka yela ya mmapale, tumelo ye e utolotšwego gore “Modimo o gona!” Ga go na selo, ga go nako, ga go felo, go ka tsogego gwa aroganya monna yola go tloga go Modimo wa gagwe. Ke a dumela go bile Paulo a rilego, “Ga go na go ngangana, ga go na tlala, ga go na dikotsi, ebile ga go na sephedi se se phelago, goba lehu, goba e ka ba eng yeo e ka re aroganyago go tloga go lerato la Modimo le le lego ka go Kriste Jesu.” O kgwapareditše go bolokega ka go Yena gobane o be o beetšwe go Bophelo bjola.

56 Eupša Sathane o naganne a ka mo koba go rarela gannyane nthatana, le go mo tlema, go mo dira a e dire. Eupša, le a bona, Jobo ka kutollo ya gagwe ya go phethagala ya Modimo, le Yo Modimo a bego a le, le ka fao Modimo a mo ratilego, o letile! Ga go kgathale se seemo e bilego, o letile go re tumelo ya gagwe e tlišetšwe, ka gobane o bile le go swara go Modimo, kutollo. Yeo ke boletšego ka yona bošegong bja go feta.

57 Bjale, ge batho ba go babja bao ba lego ka moagong, batho ba digole, goba lena ba le na go tlhoko ya Modimo, ge le ka kgona go hwetša mohuta wola wa kutollo gore lena le “lokafaditšwe,” ge ka kgonthe le lokafaditšwe go kgopeleng selo seo le se kgopelago, le go dumela gore “Yena ke Moputsi wa bale bao ba Mo nyakago ka kgonthe,” ga go na selo se ka tsogego sa le aroganya go tloga go tumelo yela yeo e kgwapareditšego go lena. Le a bona? Eupša, sa pele, e swanetše go utollwa go lena.

58 Yo mongwe o tlile e sego kgale botelele, sehlopha sa monna, ba bangwe ba bona ba theeditšše bošegong bjo, gomme ba mpoditše, ba rile. . . Ke dutše ke ba botša, “Eyang Kentucky, oli e tlase fale.” Ke tsebile e be e le gona, ke e bone ka ponong.

59 Gabotse, Ngwanešu Demos le bona ga se ke ba ya lebaka la nako ye telele. Ka morago ga nakwana, mafelelong, ba rile. . . Ka morago ga ge Texas e ile ka gare. Gomme ba rile, “Bjale re ya tlase.”

60 Ke rile, “Le be le swanetše go be le ile botelele nako ya go feta.” Eupša ga se ba e dira.

61 Demos o rile, “Ke dirile phošo ye kgolo ka seo, ka go se dire seo, Ngwanešu Branham.”

62 Ke rile, “Ge nka be le ile tlase fale, le ka be le bile le yona yohle.”

63 Gabotse, ga se ba theetša go yona. Morago sa pele. . . nako yeo pele re tloga bošegong bjoo. . . Le—le lefelo moo re bego re na le dijo tša mosegare. Moya wo Mokgethwa o ntaeditše lenga le legolo ka lefaseng, gomme ka go leo go be go tletše oli, gomme diphalalelo tše ka Kentucky di be di no ba madibana a mannyane a oli ao ba bego ba pompa go tšwa go ona, eupša ye e tla go tšwa go moela mogolo. Gomme ke rile, “Ngwanešu Demos, e gona.”

64 Kagona ba ile go e puruputša. Ba rile, “Eya tlase gomme o re botše moo se—moo sediba sa oli se lego.”

65 Ke rile, “Oo, aowa! Aowa! Aowa!”

66 Le a bona, ga re šomiše mpho ya Modimo bakeng sa kgwebo. Aowa! Aowa! O be a ka mpotša moo e bego e le, eupša ga ke na tlhoko ya yona. Nka se ke ebile ka ba le tumelo go lekanela go Mo kgopela. Le a bona? Ge nka be ke na le tlhoko ya yona, ke a dumela ge be nka Mo kgopela, O be a tla mpotša. Eupša sa pele, le a bona, maikemišetšo le maikaelelo a gago a swanetše go ba maleba. O swanetše go ba le lebaka go se. Modimo ga a go fe dilo tše feela ka gobane o kgopela. Gomme o ka se kgone go kgopela ka tumelo ntle le ge go na le maikaelelo a kgonthe go yeo, go beng ka go thato ya Modimo. Le a bona, ge o nyaka go phelega, o nyaka go phelega sebakeng sa eng? Le a bona, ge o nyaka go fodišwa, lebaka ke lefe o nyakago go fola? O botša Modimo eng? O nyaka go dira eng ka bophelo bja gago ge o fodile? Le a bona, go swanetše go ba. . . o swanetše go ba le maikemišetšo le maikaelelo, gomme a swanetše go ba a maleba go ya ka thato ya Modimo. Gomme gona ge tumelo e utolletšwe wena, gomme Modimo ka mogau wa Gagwe wa go ikema a bea tumelo yela ka fale, gona go fedile. Le a bona? Bjale le a bona?

67 Bjale, go dira Lentšu go rereša, ge baena ba fihla tlase fale, ba bile le. . . moisa yo mongwe o ile godimo gomme o tlišitše mokgobo wa selo, gomme a hiriša, gomme a hlalefetša yo mongwe yo ka tsela ye. Ke rile, “Le a bona, e ka se šome.” Bjale go no dira *seprofeto* kgonthe, magareng ga dijarata tše legolo go moo banna ba ba bego ba epa sediba sa bona, monnatsoko o hweditše phalalo e kgolo. Gomme e fale, diparele tše lesometee la legolo la oli mo seripeng sa letsatši, goba se sengwe goba sengwe bjalo ka seo; o sa e ntšetša ntle, thwi ka go moelamogolo wola. Eupša feela go dira seprofeto, Lentšu leo le bego le boletšwe gore e be e le gona, e be e le gona. Bontši bja tšona tšohle di nyakile di gopa, mogohle go kgabola Kentucky. Megobe ye mennyane, ba di pompa nakwana ye nnyane, ba a sepela. E no ba moelelo go tšwa go wo. Le a bona?

68 Eupša, ka lebaka la bojagobe bo tlile magareng ga yona, maikaelelo a bile phošo, go saena mokgobo wa dilo “go tla ba ka tsela ye,” mola ba tshepišitše ba tla e direla Mmušo wa Modimo, eupša go bonagala o ka re ke bakeng sa bonabeng. Le a bona?

⁶⁹ Gomme e ka se šome, ga go selo sa bojagobe se ka šomago. Maikemišetšo le maikaelelo a gago a swanetše go ba tlwa, maleba ka phethagalo, gona o na le tumelo, go kgopela. “Ge dipelo tša rena di sa re bege, gona re na le boitshepo.” Le a bona? Le a bona, re swanetše go ba le boitshepo. “Ke nyaka se go tlhompho le letago la Modimo.” Gona tumelo e na le tšha—tšha tšhanele go sepelela ka gare; ge e sa dire, gona o na le ya monagano, tumelo ya monagano, gomme e sego tumelo ya mmapale go tšwa go Modimo. Tumelo yela ya monagano e ka se go fihliše felo. E ka no go dira go ba le maikutlo, eupša e ka se go hweletše phodišo yeo o e lebeletšego.

⁷⁰ Kagona, Jobo, a ipapetša yenamong le tumelo ya mmapale yeo Modimo a mo filego gore o be a “lokile,” gore o be a dirile se sengwe le se sengwe seo Modimo a mo nyakilego go dira. Bjale ge re eya go rapelelwa, go malwetši a rena, ke a makala ge eba re dirile se sengwe le se sengwe Modimo a nyakago re se dira. A re latetše ntlhasana ye nngwe le ye nngwe ya Lengwalo? A re Mo file dipelo le maphelo a rena go tirelo? Ke lebaka lefe o nyakago go fodišwa? Leo ke lebaka o ka se kgonego go hwetša tumelo go lekanela, le a bona, ka gobane ga se o lokiše selo se go Modimo ka tlhokofalo go tšwa pelong ya gago. Go swana le Hesekia a dirile, o file Modimo lebaka, o nyakile go beakanya mmušo wa gagwe—wa gagwe ka lenaneo. Gomme Modimo o rometše moprofeša wa Gagwe morago gomme o mmoditše, gomme o be a tla fola. Le a bona? Eupša, o swanetše go ba le dilo tšela di lokišitšwe, pele.

⁷¹ Kagona morago ka pela ge o fihla go mafelo a le go tseba gore e utolotšwe go wena ka Lentšu la Modimo, ka kutollo, ka Lentšu leo Modimo a go nyakago go dira, gona o na le tumelo, tumelo ya mmapale.

⁷² Bjale, feela go swana le Abraham ge a be a le bogolo bja mengwaga ye masomesenyane le senyane. Ke a dumela, Genesi 17. Modimo o bonagetše go mokgalabje yo, bjale, bogolo bja mengwaga ye masomesenyane le senyane, ge a be a nyakile go ba bogolo bja mengwaga ye lekgolo, yoo a bego a letile godimo ga tshepišo yela mengwaga ye yohle. O bonagetše go yena ka leina la *El Shaddai*, “Wa Matswele.” Gomme a tlhohletšo e bilego, go le bjalo tshepišo e be e se ya phethagatšwa nako yeo. Eupša, “Abraham, ke Nna Ramaatlakamoka Modimo, *El Shaddai*, ‘Mofi wa maatla, Modimo wa Matswele.’”

⁷³ Bjalo ka ge ke le boditše pele, bjalo ka lesea le lennyane leo le hlobaelago, gomme le babja, gomme le lla, gomme le dula godimo ga letswele la mmagolona. Gomme le anywa maatla a lona morago go tšwa go yena, ka gobane le kgotsofetše ge le nyanya, ka gobane phihlelelo e nnoši le nago le yona le go tseba ka ga yona ke letswele la mme. Ga le tsebe lerothodi la sehlare. O ka no mo fa lerothodi la sehlare, o tla tswinya le go lla. Mo fe tšhwana mo letsogong, gomme o tla ya pele. Eupša phihlelelo e nnoši go mo kgotsofatša ke letswele la mme.

74 Gomme O rile, “Abraham, o tšofetše, maatla a gago a ile, matsogo a gago a omeletše, bonna bja gago bo ile, eupša ke Nna Mmago. E no swarelela tshepišo ya Ka, gomme o kgotsofale ge o sa letile. Khutša!”

75 Bjale, yeo ke tsela modumedi yo mongwe le yo mongwe, ga go kgathale kankere o nago le yona e befile gakaakang, ke botelele gakaakang o dutše ka go setulo sa bagolofadi, e ka ba efe ya dilo tšeo, feela ge o ka swara kutollo yela go tšwa go Modimo! Gona kgotsofala, go tseba gore e ya go direga, ka gobane tumelo e leta ka kgotlelelo sebakeng sa tshepišo. Le a bona?

76 Jobo o tsebile gore o be a lokile. Ge re hwetša, fa ka Mangwalong, gore go bile le . . .baisa ba ba tla go yena; maloko a gagwe a kereke. Se sengwe le se sengwe seo se kilego sa ke sa bonala go ratega go yena se mo hlanogetše, le go leka go mo phara go beng modiradibe wa sephiri, ka gobane dilo tše tšohle di be di mo diragaletše. O kwa batho, go le bjalo le lehono, ba re, “Ke go boditše. Mo lebelele! O bona se . . .?” Seo ga se ka moka therešo. Nako ye nngwe ke Modimo a hlahloba batho ba Gagwe. Ka go taba ye, e be e le Modimo a hlahloba Jobo, monna yo mokaonekaone a bego a le lefaseng ka nako yeo. Bjale, O be a mo swere nako yeo, ka gobane gore O tsebile Jobo o be a le moprofeta yoo a bilego le pono go tšwa go Modimo, gore o be a dirile tlwa se Modimo a mmoditšego go dira gomme o . . . Modimo o be a tlamegile go boloka tshepišo ya Gagwe go yena.

77 Oo! Bakriste bohle ba swanetše go ba seo. Ge go katana ga mafelelo ga bophelo bja rena go etla, gomme meroromelo ya lehu e le megolong ya rena, re swanetše go swarelela go tiiša gomme elelwa gore Modimo o rile, “Ke tla go tsoša gape mo letšatšing la mafelelo.” Le a bona? Swanetše go swarela seo—seo, bopaki bja rena, lefelo la rena ka go Kriste, boemo bja rena, se re lego, re tseba gore re bolokile Lentšu le lengwe le le lengwe la taelo ya Gagwe. “Ba lehlogonolo ke bona bao ba dirago ditaelo tša Gagwe gore ba ke ba be le tokelo go tsena ka gare.” Le a bona? Gomme ge re tseba, gore ga go kgathale se e ka ba mang a se boletšego, re bolokile taelo ye nngwe le ye nngwe yeo re e bonago ka Beibeleng, gore Modimo o re dirile . . .re boditše go dira, ka tlhomphokgolo, le lerato, le tlhompho go Mohlodi Yo a ngwadilego Beibele.

78 Re re, “Motho o E ngwadile.”

79 “Monna wa kgale, a sepetšwa ke Moya wo Mokgethwa, o E ngwadile.” Le a bona? Le a bona, Modimo o E ngwadile ka motho. Bjalo ka ge moprofeta a bolela Lentšu la Gagwe, ga se lentšu la moprofeta, ke Lentšu la Modimo, le a bona, ka moprofeta. Leo ke lebaka Le swanetšego go phethega, ge eba ka therešo le le Therešo.

80 Bjale, re bona monna yo mogolo yo. Gomme, elelwang, Jobo ga se a be le Beibele go bala mo letšatšing la gagwe. Aowa! O ile feela ka tšhušumetšo. O be a le moprofeta yoo Lentšu la

Morena le tlogo go yena. O bile—o bile feela go šušumetšwa, ka gobane o tsebile leemo la gagwe gore o be a le moprofeta wa Modimo. Bjale, selo se nnoši seo se swanetšego go direga, e bile go tšhušumetšo go mo ratha. Gomme kagona o tsebile se a se boletšego se tla direga, ka gobane e be e le ka tšhušumetšo.

⁸¹ Seo ke se kereke, ge e le mo lenaneong (go dula mo lenaneong), e feela . . . e na le dikgerekgere di lokile, e hloka feela maatlatshepidišo nako yeo. Bošegong bjo, ge re ka hwetša dikgerekgere go loka, go hwetša dipelo tša rena gabotse, dilo tše re ka kgonago go di dira, go latela Lentšu le lengwe le le lengwe, go Mo latela ka kolobetšo, go Mo latela ka go taelo ye nngwe le ye nngwe a re boditšego go dira, go hwetša kgerekgere ye nngwe le ye ngwe go loka, gomme ra ema fale; gona re loketše bakeng sa maatlatshepidišo go tuka, gomme ke Modimo feela a ka kgonago go dira seo; gomme seo ke go rothetša ka pelong ya gago tumelo yela yeo e rego, “Bjale ke fodile.” Gona ga go dire phapano se seemo e lego, o fodile go le bjalo; gobane ke tumelo, ka tumelo o fodile.

⁸² O bile le tšhanele ya poledišano le Modimo, yeo a e hweditšego ka tšhušumetšo. O bile le tsela ya go itšhutišetša ntle yenamong, le go dumelela Modimo go tsena ka gare. Gomme o tsebile o be a lokafaditšwe. E be e le mpho, e be e le mpho sebakeng sa batho; e sego sebakeng sa Jobo, eupša sebakeng sa batho. Seo ke se dimpho tše Kgethwa di lego, go hlankela batho ba Modimo ka tšona. Yo mongwe le yo mongwe ga se a laelwa go ba moprofeta. Bohle ba lena ga se . . . ga se la laelwa go ba ba rapelelago balwetši. Bohle ba bona ga se ba laelwa go ba badiša, le go ya pele. Eupša ke tšhanele yeo Modimo a ba buletšego. Gomme e bjalo ka ge re bile le yona mosong wo ka thutong, gore o . . . Monna yo mongwe ga a na le taba go kekele ka go tšhanele ya monna wa go latela, ga go kgathale ka fao a šušumeditšwego, bontši ka fao e bonalago, gabotse ka fao . . . Ke ba bakae ba bilego ka kopanong mosong wo? A re boneng seatla sa gago. Le a bona? Le a bona, o ka se kgone.

⁸³ Go na le Dafida, a šušumeditšwe feela bjalo ka ge a kgonne go ba, batho bohle ba goelela le go tumiša Modimo, go lebaka leo le bonagetšego eke Lengwalo tlwa, eupša o be a se motho wa maleba. Tšhušumetšo yela nkabe e tšile go Nathane, e sego Dafida. Le a bona, ga se nke ebile a rerišana le Nathane. Le a bona se se diregilego? Le a bona, re swanetše . . . Modimo o rile Yena “ga a dire selo go fihla A E utolla go baprofeta bahlanka ba Gagwe.”

⁸⁴ Gomme Jobo o be a le moprofeta yo mo letšatšing le. Bjale, selo se nnoši Modimo a se dirilego go Jobo: Se ka mehla se mo fago bohlale le Lentšu la Gagwe le tšhušumetšo, ga se a kgone go hwetša tšhušumetšo. Eupša o tsebile tšohle tša dikgerekgere tša gagwe (o be a neetše moneelo wa go tshungwa, o be a dirile se sengwe le se sengwe a tsebilego go dira se be se lokile), eupša ga

se a kgone go hwetša lentšu go tšwa go Modimo. Eupša diabololo be a sa kgone go mo šuthiša! Ke lena fao.

⁸⁵ Bjale, ke lena fao ge le rapeletšwe. Ga se wa swanela go kitimela morago go kgabola mothalo, goba go ya go dira yo mongwe a go rapelele. Ge o tseba o dirile tlwa se Modimo a go boditšego go dira, le a bona, gona leta seabakeng sa tšhanele yela ya tšhušumetšo go go bulela, gomme, “Bjale ke fodile!” Ge e rothela ka fale, gona go fedile. Oo, ga o hloke methalo ya thapelo, ga go selo gape, go fedile! E utolletšwe go wena! Le a bona?

⁸⁶ Go no swana le moprofeta wa kgale mo go tlang ga Morena Jesu, re hwetša e ile ya utollwa go yena, mokgethwa wa kgale, gore, “a ka se bone lehu go fihlela a bone Kriste wa Morena.” Gomme o dumetše Seo, gomme o letile bakeng sa Yona. Gomme batho ba naganne o be a gafa, mokgalabje o be a lahlegetšwe ke monagano wa gagwe. Eupša o be a sa E dumela! Ga se gona se kgonnogo go mo šikinya go tloga go Yona, o tsebile Modimo o E utollotše go yena, ka gore Beibele e rile, “E be e utolletšwe yena ke Moya wo Mokgethwa.”

⁸⁷ Simeone a etla ka Tempeleng ka motsotso wola, o sepeletše godimo le go neela tumišo go Modimo, gomme o rile, “Lesa mohlanka wa Gago a ikele ka khutšo.” Ge a kuketše lesele godimo, “Mahlo a ka a bone phološo ya Gago.” Le a bona, o tsebile o be a eya go E bona. Ga go kgathale ke masea a mantši gakaakang a tla a etelago letšatši ka tšatši, o tsebile Modimo o utolotše go yena gore o be a eya go bona Kriste pele a ehwa. Simeone o dumetše seo.

⁸⁸ Bjale ge e utolotšwe go *wena*, gore wenamong o amogetše tshepišo ya Modimo; tšhušumetšo, lena le le Bakriste, e le rathile, ga le hloke mothalo wa thapelo. Selo . . . selo se nnoši o se hlokago ke go bula pelo ya gago ge dikgerekgere tšohle di lokile, gomme o lese tšhušumetšo e rothele ka gare, gomme gona ga go selo se ka kgonago go fetola monagano wa gago; o na le yona. Ka ntle ga seo, e ka se dire botse le bofe.

⁸⁹ Bjale hlokomelang, Jobo o hlokile tšhanele ya tšhušumetšo, o bile le yona e bulegile. O bile le tšhanele go boledišana le Modimo, ka tšhušumetšo ya Gagwe. O bile le tsela ya go itšhutišetša ntle le go dumelela Lentšu la Modimo go tsena ka gare. Hlokomelang ka fao ba—ka fao ba tlogo go rerišana le yena go tšwa Bohlabela le go tšwa Bodikela, batho ba nyakana le yena ka gobane ba a tseba gore se Jobo a se boletšego e be e le Therešo. Ba tsebile monna yola o boletše Therešo. Ka gobane, se a se profetilego, seo ke se se diregilego! Gomme kagona batho ba tla go tšwa Bohlabela le Bodikela.

⁹⁰ O rile o be a tla ya godimo mebarakeng, bakgoma ba baswa go tšwa Bohlabela ba tla khunama pele ga gagwe, go no kwa lentšu le letee la kgothatšo go tšwa go yena, bohlale bja gagwe bjo bogolo le bjo maatla, ka gobane ba tsebile monna o be a

botega. O be a sa nyake go ikgogomoša ka boyena, o be a se na dilepe go loutšwa, go se manti go gogwa, o be a no ba moprofeta wa go botega pele ga Modimo. Gomme ba bile le boitshepo ka go yena, gomme yo mongwe le yo mongwe a tla go tšwa Bohlabela le Bodikela go no bolela le yena nakwana. O a bolelwa, ka Beibeleng fa. Eupša, le a bona, o hlokile tšhušumetšo go mmošša se se sohle se bego se le mabapi le. Modimo o e dumeletše go direga, ga se a mmošša.

⁹¹ Morago, letšatši le lengwe, re hwetša gore ka go yeo, yeo ke nako yeo . . . Yo mongwe le yo mongwe, ge feela o ka kgona go ba thuša, “Go lokile.” Eupša ge ba nyaka go se kwane le wena, moo ke ge bothata bo etla ka gare. Eupša yena a nnoši o tsebile o be a lokile; go rethetha ga gagwe ga tumelo, ga go kweng Lentšu la Modimo le bolela le yena, o tsebile E be e le Therešo. Ee, mohlomphegi! O tsebile Lentšu la Modimo. Ga go yo a kgonnego go mo tlaetša go Lona, ka gore o Le tsebile. Le . . . Eupša nako le nako ge o . . . se sengwe se utolotšwe go wena, mohlomongwe kgahlanong le se batho ba se naganago . . . Bjale, ke bolela ka mothalong wa baprofeta. Ge e le Modimo a utollago se sengwe, se, ge eba go ke go be le sephiri se e tšwa go Modimo go dirwa go tsebja go batho, se ka se tsoge sa tla ka seminari, se ka se tsoge sa tla ka sehlopha sa batho, ga se nke sa ke. Ka mehla e tla ba, e ba, gomme e tla ba, ka motho o tee, moprofeta! Amose 3:7, le a bona, “Morena ga a dire selo ka ntle ga ge pele A E utolla ka baprofeta ba Gagwe.”

⁹² Gomme, bjale, Jobo o bile le se sengwe se fošagetše ka yena, eupša o be a sa kgone go hwetša tšhušumetšo go yena, gomme se be se mo tshwenya, gomme seo . . . ge o etla ka go seemo sa mohuta wola, yeo ke nako lenaba le tsena ka go mogwera yo mongwe le yo mongwe, o ka re, o nago le yena. Gomme ba thoma go mo phara. Oo, go swanetše go ba go bile selo sa go hlobaetša go yena go tseba bagwera ba gagwe gore ba a mo phara, Sathane nako yeo o a ya le go itswalanya yenamong le lenaba. Yeo ke nako Sathane a tlogo ka gare, “A nke ke mo sware, gomme ke tla mo dira a Go roge go sa Gago . . . Ke tla mo dira a gane Molaetša wa gagwe. Ke tla mo dira a Go roge. Ke tla mo dira go ya morago le go re ‘E be e le phošo.’” Gona o mo lekile ka se sengwe le se sengwe a kgonnego, go bohle monna yo mogolo le bagwera bao a bego a fela a e ba le bona. Eupša Jobo o eme tlhenkge, ka gore o tsebile o be a kwele Lentšu la Modimo!

⁹³ O Modimo, thuša, gosasa bošego, gore ke kgone go fihlela yela *Diphego Tša Leeba*. Ke kwele Lentšu la Modimo leo le boletšego se sengwe, gomme e ya go direga ka tsela yeo! Go no swana bjalo ka dilo tše dingwe tše di diregile, e ya go direga!

⁹⁴ Bjale, Jobo o tsebile e be e eya go direga. Gomme o tsebile gore Modimo o mmoditše seo, gore o be a “lokile.” Eupša ba mo dirile modiradibe, kagona o letile nako yeo bakeng sa tšhušumetšo. Sathane a tsena ka go bohle ba—ba batho gomme o

tlile tikologong. . . bahomotši ba gagwe, ba ba bitšwago, gomme ba mo phara, eupša ga se e mo šuthiše nthatana. Eupša ge Lentšu la Modimo le bile go hlatsetšwa go yena. . . O be a kwele ka ga Modimo ka go kwa ga tsebe, eupša letšatši le lengwe a dutše ntle mo ntlheng ya fasefase. . . Gomme ge a sa dutše fale, gomme yo mongwe le yo mongwe a mo phara, ebile le mosadi wa gagwe a mmotša o be a le “phošo,” o be a ngwaya dišo tša gagwe. Gomme Elihu o tlile tlase le go mo kgala go beng se jagobe, mabapi le tsela a bego a phara Modimo le go ya pele.

⁹⁵ Gomme gona ka nako yela e bile ge tšhušumetšo e mo ratha, yeo e bile ge legadima le thoma go bekenya, medumo e thoma go rora, yeo ke ge tšhušumetšo e rathile moprofeša, gomme o phagametše godimo, gomme o rile, “Ke a tseba Molopolodi wa ka o a phela! Gomme mo matšatšing a mafelelo O tla ema godimo ga lefase le. Le ge diboko tša letlalo di senya mmele wo, go le bjalo ka mo nameng ya ka ke tla bona Modimo, Yoo ke tla go mmona nnamong.”

⁹⁶ O bone. . . O be a bolela ka mehlare, bophelo bja dimela, ka fao e hwago le go phela gape; meetse a o tliša morago gape, moswa wa meetse, monkgo wa meetse, ditšweletšwa tša meetse a tšhologela godimo ga mohlare goba se sengwe, peu yeo e ilego ka mobung. O rile, “Eupša motho o robala fase le go neela moya, bana ba gagwe ba tla go mo hlompha gomme ga a e bone. O nke O ka nkuta ka lebitleng” (Jobo 14) “go fihla bogale bja Gago bo fetile.” O rile, “Eupša ge motho a ehwa, a o tla phela gape? Dinako tšohle tša peelano tša bophelo bja ka, ke tla leta go fihla phetogo ya ka e etla. Wena o tla mpitša, gomme ke tla arabela. Wena o mpeetše magomo ao nka se kgonego go a tshela,” go ya pele. O tsebile dilo tše tšohle. O šeditše mohlare o phela, eupša go diragetše eng ka motho ge a hwile? Ga se nke a tsoga gape. Kagana, Modimo o be a mmontšha Molopolodi yo.

⁹⁷ O nyakile go bona ge e ba go be go le yo mongwe yo a ka kgonago go mo phophothela. O be a phophothetše batho ba bantši, eupša bjale a go na le yo mongwe a ka kgonago go mmolelela? A fale go ka kgonega yo mongwe a bee seatla sa gagwe godimo ga Jobo, goba godimo ga motho wa sebe le Modimo yo Mokgethwa, gomme a dira leporogo tsela? A o be a ka kgona go ya ngwakong wa Gagwe le go kokota mo lemating? A O tla bula lemati le go bolela le yena sebakana?

⁹⁸ Eupša, nako yeo, ge tšhušumetšo e rothetše ka pelong ya gagwe, gona o kgonne go bona Modimo. Legadima le bekenya, medumo e rora. Gomme ge le dirile, o eme godimo ga maoto a gagwe, gomme o rile, “Ke a tseba Molopolodi wa ka o a phela! Molopolodi wa ka, gomme mo matšatšing a mafelelo O tla ema mo lefaseng.” Le a bona, o be a thomile go bona karabelo ya Modimo go tumelo ya gagwe.

⁹⁹ Bjale, re makala ge eba re ka kgonago go bona Modimo. A go na le tsela yeo re ka kgonago go Mmona? Bjale, e be e le tsela e nnoši Modimo a bilego le yona, go leka Jobo. O rile, “Ke kwele ka ga Gago, ka go kwa ga tsebe, eupša bjale ke a Go bona. Eupša bjale ke a Go bona, ka mahlo a ka.” Pono ya se se sa bonwego e be e dirilwe pepeneneng. O bone leru le tokologa go dikologa, o kwele go bekenya ga legadima, goba o le bone. Gomme o bone go tokologa ga modumo, mohlomongwe mo letšatšing le le tagilego, gomme o bone Modimo o be a le ka go leru le ka go legadima. O kgonne go bona Modimo, ka leihlo la gagwe la tlhago. Le a bona, ka gobane se se sa bonwego se dirilwe go bonwa. Pono ye e bonalago ya ba bangwe nako yeo e hlatseditšwe, gabotse, go leihlo la tlhago.

¹⁰⁰ Go no swana le tumelo ka mediro, bjalo ka ge re boletše bošego bja go feta. Abraham, ga go . . . ga se a be le Beibele go bala le ge e le, eupša o be a le moprofeša, pono ya gagwe le tumelo ya gagwe. Gomme go bonagetše eke ke phošo go ba bangwe gore o swanetše go nagana ka tsela yela, gore o swanetše go nagana ba be ba ile go ba le lesea. Eupša ba bile le lesea, ka gobane pono ya gagwe ya lesea e be e le se a bego a bolela ka sona, “Ke ya go ba le lona! Ke ya go ba le lona!” Eupša ge lesea le belegwe, gona batho ba bangwe ba kgonne go bona ka mahlo se a se bonego ka pono. Gomme ge o eya go diragatša godimo ga se o se dumelago ka pelong ya gago, gona batho ba tseba Modimo, le go tseba se se diregago go wena, ka tsela ye o dirago. Ke ka fao o bonago Modimo ka leihlo. Eupša go yena, tšohle a di dirilego tšeo di bego di lokile, tšohle tše a di diretšego ba bangwe, o hlokile yo mongwe go mo phophothela. Ge tswalo ya lesea e etla, Isaka, tšhu—tšhu tšhušumetšo yeo e mo hlahlletšego go se e hlatseditše pono ya gagwe go fihla moo batho ba kgonne go bona gore se a se bonego ka ponong ka nnete e be e le Therešo.

¹⁰¹ Bjale, dinako tše dingwe merethetho ye ye megolo ya tumelo etla thwi mo nakong ya tlalelo. Ka mehla ke tlalelo yeo e re išago ka go se. E bile tlalelo yeo e išitšego Jobo ka go yona. Gobaneng, o be a le mo bofelong bja bophelo bja gagwe. Bana ba gagwe ba be ba hwile; dikamela tša gagwe. Gomme tšohle tša dithoto tša gagwe di be di ile le go senywa. Gomme bophelo bja gagwe mong, o be a hlasetšwe ke dišo go tloga koroneng ya hlogo ya gagwe go fihla dikgatong tša dinao tša gago. E be e le tlalelo, gore o ikgateletše yenamong, fale ke moo tšhušumetšo e mo rathilego.

¹⁰² O banna le basadi, bošegong bjo, ge le ka kgonago go lebelela go dikologa le go bona ka fao re lego kgauswi ga go Tla ga Morena. Lena ba le beetšego thoko kolobetšo ya Moya wo Mokgethwa. Mohlomongwe le ithekgile godimo ga maikutlo tsoko, goba se sengwe seo le se dirilego seo Sathane a kgonago go se ekiša, gomme ga le kgone go ba le Moya wa kgonthe ka go lena go ya tsela yohle ka go ditshepišo tša Modimo. Monna yo a tleleimago go ba le Moya wo Mokgethwa a ka kgonago bjang go latola Lentšu

le letee la Beibele ye, go beng, “go se rereše”? O ka se kgone go e dira!

¹⁰³ Ga go kgathale ka fao o lego wa bodumedi, ke dikereke tše dintši bjang o lego wa tšona, ke dipuku tše dintši bjang leina la gago le lego go tšona, ge Moya wo Mokgethwa wola wa mmapale o le ka go wena (wo e lego Lentšu le le bonagaditšwego), o tla bona Molaetša le iri, ka gobane ke Moya wo Mokgethwa woo o e dirago. Eupša go swanetše go ba le se sengwe se gotetše seo, tšhušumetšo e go rathe. Gomme ge go na le . . . ge o tšhela meetse mo mobung, mo mobung, mo mobung, gomme ga go na peu ka fale go e ratha, e ka kgona bjang go tsoge e hlagišitše se sengwe? Ga go na selo fale go hlagiša. Ke gore, gore ke feela Bakgethiwa ba Modimo ba tla E bona.

¹⁰⁴ Bakgethiwa ba Modimo ba E bone mo nakong ya Noage, nakong ya Moshe, nakong ya Jesu, nakong ya baapostola, nakong ya Luther, nakong ya Wesley, nakong ya Pentecostal, ka gobane yeo e bile Peu yeo e bilego mo lefaseng ge tšhušumetšo ye e tšhollelwa ntle. Bjale ge tšhušumetšo e tšholletšwe ntle, go botha Monyalwa mmogo, ke fela bale ba Kgethilwego ba tlogo E bona. Jesu o rile, “Ke a Go leboga, Tate, gore O fihlile dilo tše go tloga mahlong a ba bohlae le tlišaologanyo, gomme wa E utolla go masea bjalo ka bao ba tla ithutago.” Bjale, tšhušumetšo e swanetše go e ratha.

¹⁰⁵ Bjale, ge tšhušumetšo e mo rathile, yeo e e dirile. O bile le Yona nako yeo! Bjale, re hwetša, go tla nako ya ditlalelo tše ge pitlagano e kगतlampana. Gomme o lebelela go dikologa lehono, lebelela go seemo re phelago ka go sona. A ga re phele ka go Sodoma le Gomora ya sebjalebjae? A lefase ga se le bowe morago? Lela e bile lefase la Bantle leo le sentšwego nako yela, ka mollo. A Jesu ga se a re, ka go Mokgethwa Luka, tema ya 17, ya 28, ya 29, le ya 30 temana, gore, “Bjalo ka ge go bile mo matšatšing a Sodoma, go tla ba bjalo mo go tlang ga Morwa wa motho, ge Morwa wa motho a utollwa?” Go “utollwa” ke eng? Ke sephiri se dirwa go tsebja, kutollo; ke go utolla goba go dira sephiri go tsebja.

¹⁰⁶ Bjale, dilo tše tše di bego di fihlilwe gohle go kgabola mabaka a kereke bjale di a utollwa, di dirwa go tsebja. Bjale, re ka kgona go bolela seo, gomme ge Modimo a se a thekga seo, seo ke phošo. Le a bona, Modimo ga a nyake motho go hlatholla Lentšu la Gagwe, Yena ke Mohlatholli wa Gagwe Mong. O rile, “Kgarebe e tla ima,” gomme o dirile. O rile, “A go be le seetša,” gomme se bile. Gomme ga re phele lebakeng la Luther, lebakeng la Wesley, goba lebakeng la Pentecostal. Lebaka la Pentecostal le bile feela pušetšo ya dimpho di bowa morago go kereke, eupša re phela nakong ya mantšiboa, re phela mo nakong ya go biletšwa ntle ga Monyalwa.

107 Gomme feela bjalo ka ge go bile boima go Makatoliki go bona Luther, le ba Luther go bona Wesley, le Penteco-... ba Wesley go bona lebaka la Pentecostal, kafao go boima kudu go Mapetecostal go bona lebaka *le*. Ka mehla go bile ka tsela yeo, ka gobane E tšholletšwe ntle godimo ga Peu ye e Kgethilwego, gomme yeo e nnoši. Seo ke se Beibele e se rutago. Ba ka se kgone go E bona, Jesu ebile o ba rapeletše, o rile, “Ba be ba fougatše, ga ba e tsebe.” Kutollo e a re botša, ka go lebaka la kereke le la Laodikia, ge Yena a ntšheditšwe ntle ga kereke, gore ba “hlobotše! ba a diila! ba a šokiša! ba fougatše! gomme ga ba tsebe.” Morago gape, ga ba kgone go E bona, ga ba kgone go E kwešiša. Ba naganetše ka go metlwae kudu!

108 Eupša elelwang tshepišo ya Lentšu la Modimo ka molomo wa Jesu Kriste, yena Modimo yoo a boletšego tlhologo go beng gona, O bile Yena pele ga motheo wa lefase yoo a boletšego Mantšu, “Gomme a go be le,” gomme go bile gona. Ka gore O rile, “O be a le ka lefaseng, gomme lefase le be le dirilwe ke Yena, gomme lefase ga se le Mo tsebe. Eupša ba bantši ba ba Mo tsebilego, go bona O file maatla go ba barwa ba Modimo.” Yena Mohlodi, gomme yena Mohlodi Yenamong, ge A tsošitše Latsaro go tšwa bahung, O rile, “Se naganeng se go tlaaba, ka gore iri e etla yeo ge bohle bao ba lego ka lebitleng ba tla kwago Lentšu la Morwa wa motho, gomme ba tla tšwela ntle.” Yena Modimo yoo a rilego “A go le le Seetša,” o rile “Lentšu la Morwa motho le tla phafosa bale bao ba lego ka lebitleng.” Go swanetše go direga mo sehlang sa gona. O boletše, “A go be le monna le mosadi,” le go ya pele, le tšohle tše, mengwaga le makgolo a mengwaga pele go direga.

109 Tšhušumetšo e bethile moprofeta Isaya, o rile, “Go rena re tswaletšwe ngwana, morwa o filwe. Leina la Gagwe le tla bitšwa Moeletši, Mokgoma wa Khutšo, Modimo yo Maatla, Tate wa go sa felego.” Mengwaga e fetile, dikgwedi, mengwaga, matsatši, dibeke, mengwaga e tokologile go feta, makgolokgolo a mengwaga a tokologile go feta. Mengwaga ye makgoloseswai moragorago, Imanuele o belegwe ke kgarebe! Gobaneng? Ke ka gobane e be e boletšwe ke dipounama tša motlotšwa moprofeta wa Modimo, peu e ile pele. Le a bona? “Gomme nako yela ye kgolo,” o rile, “le tla nyaka. . . Nkgopela pono goba leswao.”

110 O rile, “Ke tla ba fa leswao, leswao la go sa felego, ‘Kgarebe e tla ima,’ leswao la go sa felego.”

111 Bjale, re hwetša gore ka go diiri tšela tša kgatelelo ya kgonthe, seo ke ka mehla ge Moya wa Modimo o tsena ka gare. O dumeletše bana ba Bahebere go sepela thwi ka gare ga leuba la mollo, pele A kile a sepetša seatla. Eupša ge A sepedišitše, O a sepetša.

112 Bjale, re lemoga fa gore ka go Luka, te—te tema ya 17, le temana ya 30, gore O rile, “Mo matsatšing a bofelo, gore Morwa wa motho o tla ikutolla Yenamong bjalo ka ge A dirile feela

pele ga Sodoma le Gomora, gomme seemo sa go swana se tla ba gona.” O boletše ka ga Moshe, ka ga . . . gomme ke kgopela tshwarelo, e sego ka ga Moshe, eupša ka ga Noage. Ka fao gore batho ba be “ba eja, ba enwa, le go ya pele, ba nyala le go nyalwa.” Kagona O tlile tikologong, O rile, “Bjale, bjalo ka ge go bile mo matšatšing a Lota, go tla ba bjalo mo nakong yeo Morwa motho a utollwago.” Bjale, šetšang, Morwa wa motho o utolotšwe go sehlopha sa Abraham, bjalo ka Motho, Moprofeta ka sebopego sa motho wa nama, Monna wa setlwaedi ka marole diaparong tša Gagwe, gomme Abraham o mmiditše “Elohim.”

113 Bjale, Jesu o a tshepiša fa gore mo matšatšing a bofelo Morwa wa motho o tla utollwa gape go mohuta wola wa go swana wa sehlopha, Peu ya segoši ya Abraham, feela pele mollo o ewa. Elelwang, kereke ga se nke ya ke ya amogela hlatse ye nngwe gape, Abraham le bona ga se ba ke, morwa wa tshepišo yoo ba bego ba mo lebeletše o tlišitšwe thwi ka morago ga seo. Gomme kereke e lebeletše go Morwa wa Tshepišo, O tla tla thwi ka morago ga matšatši a bodiredi bjo, O tla utollwa go tšwa magodimong. Bjale, re e bona e le pepeneng kudu, e swanetše go ba. Bjale, selo se nnoši se swanetšego go ba ke se sengwe se rethetha, se tsena ka go monna, Modimo a mo hlatsetša le go mmotša le go mmontšha seo gore ke selo go direga; le gore le ya go . . .

114 Boka Moshe a dirile, ga se a nyaka go lokolla bana bale, eupša Modimo o boletše le yena ka sethokgweng se se tukago. O be a sa nyake go ya, eupša o ile a swanela go ya. Moshe o be a kwele ka ga Yena go beng Jehofa yo mogolo. Eupša nako yeo o kgonne go Mmona, O be a le ka sebopego sa Pilara ya Mollo. “Ke kwele ka ga Wena, eupša bjale ke a Go bona.” O be A bonwe ka go eng? Lentšu la Gagwe le hlatseditšwe.

115 Modimo o boditše Abraham gore “batho ba gagwe ba tla diilela nageng e šele lebaka la mengwaga ye makgolonne, eupša O tla ba ntšhetša ntle ka seatla se maatla.”

116 Gomme, hlokomelang, sethokgwa se se tukago se se file bohlatse go se moprofeta Abraham a se boletšego se tla direga. Moshe o rile, “Ke kwele ka ga yona, eupša bjale ke a e bona!”

117 Bjale, *re* kwele gore mo matšatšing a mafelelo Morwa wa motho o tla tla magareng ga batho ba Gagwe le go ikutolla Yenamong go batho ka tsela ya go swana yeo A e dirilego kua . . . feela pele ga go senyega ga Sodoma. Morwa wa motho, O dirile eng? O tsebile diphiri tšeo di bilego ka pelong ya Sarah. Gape file tshepišo go Abraham. Abraham o kwele Lentšu la Modimo, a ka be a Mmone ka ditsela tše ntši tša go fapana (ga ke tsebe ka fao A boletšego le yena, ka ditoro goba ka diprofeto), eupša nako ye o Mmone. “Ke kwele ka ga Gago, bjale ke a Go bona.”

118 Gomme kereke e kwele ka ga Modimo, e badile ka ga Yena, le se A se dirilego, le ditshepišo A di dirilego, eupša bjale re Mmona

ka mahlo a rena (feela go swana bjalo ka ge Jobo a dirile), “Ke kwele ka ga Gago, eupša bjale ke a Go bona.” Nna! A phapano.

¹¹⁹ Moshe, ka go tlalelo yela ye kgolo, o goeditše ntle. Gomme re hwetša, ka go Ekisoda, tema ya 14, temana ya 13 go ya go ya 16, Moshe ka go ngangego yela fale le bana ba Israele, tšhušumetšo e mo rathile, gomme o boletše se a bego a swanetše go bolela, a sa tsebe o e boletše. Le a bona, “Emang tse gomme le bone tlhakodišo ya Modimo.” Modimo o be a sa nka a bolela le yena go le bjalo. Le a bona, tšhušumetšo e mo rathile.

¹²⁰ Ba rile, “Gobaneng o re tlišitše ntle fa? Re be re swanetše go ba re hwetše ka Egepeta. A e be e le ka gobane go be go se mabitla tlase fale? O re tliša ntle fa, gomme wa re dira re hwe; re ka be re phetše ka khutšo bjalo ka makgoba go fihlela re ehwa, eupša o re tlišitše ntle fa.”

¹²¹ Moshe, moprofeta, a tsebile o na le phihlelelo go Modimo, o be a šušumeditšwe, gomme o rile, “Emang tse gomme le tla bona tlhakodišo ya Modimo; ka gore Baegepeta le ba lebeletšego lehono, le ka se tsoge la ba bona gape.” O tsebile bjang e be e eya go direga? O tsebile bjang? Ga se a tseba se a se boletšego.

¹²² Eupša ka pela ka morago ga ge a e boletše, Modimo o mmoditše a e dire bjang. O rile, “Moshe, se Ntelele, tšea lepara la gago ka seatleng sa gago gomme o se otlollele ntle godimo ga lewatle, gomme botša bana ba Israele go ‘Sepela!’” Amene!

¹²³ Tšhušumetšo! Yeo ke tsela e go rathago ge o babja. Yeo ke tsela e go rathago ge o tlišega. Se sengwe se utolotšwe go wena, gomme o bone gore se utolotšwe, o a bolela, “Ke fodile!”

¹²⁴ Nako yeo Modimo o go botša o dire eng, “Tsoga gomme o thome go sepela.” Amene! Gona go tla fela, ge o ka e dira ka tsela yela. Yeo ke tsela Modimo a e dirago, gona o bona Modimo a bonagaditšwe ka wena.

¹²⁵ E bile Modimo yoo a mmoditšego go e dira. Bjale, gona, bohle bao ba bego ba le gona, bohle ba Israele bao ba bego ba le gona ba bone tšhušumetšo yeo e rathilego Moshe. Ba bone Modimo, ka leihlo la bona beng, a butšwetša meetse ale morago go floga lehlakoreng le letee go ya go le lengwe. Gomme Pilara ya Mollo yela e ba hlahlile thwi go putlaganya le—le lewatle. O kwele Modimo, kagona ba bone Modimo.

¹²⁶ Joshua o be a le iring ya tlalelo, ge masole a rothothilwe, gomme letšatši le be le rapame. Joshua o be a le moprofeta, gomme o tsebile gore ge ona masole a ka tsoge a hwetša sebaka go kopana gape le go tla kgahlanong le yena, o tla lahlegelwa ke monna yo montši, kagona ka go iri yela ya tlalelo ge se sengwe se be se swanetše go dirwa. . . Go na le selo se setee, ge a ka ba tšwetšapele ba tšhaba, o tla ba rothotha, yo mongwe le yo mongwe, fase. Eupša go be go se na seetša go lekanela go e dira, kagona Joshua o eme, o phagamišitše diatla tša gagwe, o rile, “Letšatši, ema tse! Gomme ngwedi, lekelela godimo ga Ajelone

go fihla ke fetša ka ntwā ye.” Gomme letšatši le eme tse. Ba kwele Joshua a bolela, gomme kagona ba bone Modimo, ka mahlo a bona beng, mo tiragalong. Therešo!

¹²⁷ Le a bona, ka nnete, e bile semaka go bona se sengwe seo se bonalago eke ga se kgonege, go le bjalo ke therešo. Eupša, “Letšatši le eme tse,” go bolela Beibele. Ga ke tsebe se lena batho le se naganago, bao le naganago lefase le a kitima, bjale; eupša, go le bjalo, “letšatši le eme tse.” Mohlomongwe Joshua ga se nke a leka go nagantšhiša ka fao a bego a eya go—go e dira, ka fao Modimo a bego a eya go e dira, selo se nnoši se a se boletšego e bile, “Letšatši ema tse!” O e boletše, mohlomongwe a sa tsebe se a bego a se bolela, ka gobane e be e le Modimo yo a e filego go yena, gomme O šomile.

¹²⁸ Selo sa go swana ka go Mareka 11:23, “Ge o ka re go thaba ye ‘šutha,’ gomme wa se belaele ka pelong ya gago, eupša wa dumela gore se o se boletšego se tla direga, o ka hwetša se o se boletšego.” Eupša o ka se eme fa o ntšela ka monaganong wa gago gomme wa e bolela, o swanetše go šušumetšwa go e bolela. Amene!

¹²⁹ Ntshwareleng ka mmolelo; eupša letšatši lela, ke dutše fale ka go dikgwa tšela (gomme Modimo ke Moahlodi wa ka, gomme nka wa ke hwile mo phuluphithing ye), ge Lengwalo lela le ile la nkgakantšha bophelo bja ka ka moka . . . ke dutše fale mosong wola ka dikgweng, gomme ke be ke nagana ka seo, gomme Lentšu lela le boletše le nna, O rile, “Lengwalo leo le swana le Mangwalo ohle, Ke therešo.”

¹³⁰ Gomme ke naganne, “Gabotse, e ka kgonagala bjang?”

¹³¹ Gomme O rile, “Wena o . . .” Ke rile . . . O rile, “Bolela, gomme go tla ba ka tsela yeo. O se E belaele.”

¹³² Gomme ke be ke bolela le Yo mongwe, ke dutše kgole ntle ka dikgweng. Go se dihlorana, ke bile fale lebaka la matšatši a mararo, ga go na dihlorana fale. Gomme ke be ke dutše ka go sekgwa sa mosikamoro. Dihlorana ebile ga di tle . . . mang kapa mang yoo a tsomagamo dihlorana, o a tseba ga di go mosikamoro. Gomme ke be ke dutše fale; gomme phefo e tšutla thata ka kgonthe, e ka ba ka iri ya lesome mo mosong, gomme ke be ke nagana gape.

¹³³ Gomme E rile, “O a tsoma, gomme o hloka dihlorana go no swana le Abraham a hlokile kgapa.”

¹³⁴ Ke naganne, “Seo ka mehla se mpoeditše Therešo, eupša se se kwagala metlae.” Gomme ke emeletše go tloga moo ke bego ke dutše, ka lebelela gohle tikologong, “O kae Motho yola yoo a boletšego le nna?” Ga go selo; phefo e no tšutla thata ka kgonthe. Gomme ke naganne, “Go a kgonega ke be ke robetše gomme ka lora yela? Aowa, ke be ke se ka robala. Ke be ke dutše godimo go itshama ka mohlare fale, ke bogetše, ke be ke swanetše go tšea Ngwanešu Wood le Ngwanešu Sothmann morago fale, feela ka go

nthatana gannyane, e ka ba ka iri ya lesome mo mosong. Balemi bohle ba le ntle fale ba šoma, ba kgoboketša korong ya bona.”

135 Gomme ke E kwele gape, e re, “O a tsoma, gomme o hloka phoofolo. O nyaka tše kae?”

136 Gomme ke naganne, “Bjale, ga ke nyake go dira se go feta tekano, ke no ya go kgopela tše tharo, dihlorana tše tharo. Ke nyaka tše diswa, dihlorana tše tharo tše khubedu. Ke a di nyaka.”

137 O rile, “Gona bolela ka yona.”

138 Gomme ke rile, “Ke ya go hwetša dihlorana tše tharo tše khubedu.”

139 O rile, “Di tla tla ka tsela efe?”

140 “Gabotse,” ke naganne, “ke ile bokgole bjo, go na le Sengwe se bolela le nna fa.” Go no swana le ge le nkwa ke bolela. Gomme Modimo ka Legodimong, ka Beibele ye godimo ga pelo ya ka, o a tseba gore yeo ke therešo. Gomme O . . . Gomme ke rile, “Gabotse, . . .” Ke kgethile lefelo la go se tsebalege, lekabe la kgale la go omelela le lekeletše ntle fale (e ka ba dijarata tše masometlhano, moo raborolo ya ka e thuntšwego.)

141 Ke rile, “Sa mathomo se tla ba thwi fale,” gomme se bile gona.

142 Ke pikitlile mahlo a ka le go lebelela morago (ke retolotše hlogo ya ka), gomme ke naganne, “Ga ke nyake go thunya pono.” Kagona ke lebeletše go dikologa gape, gomme sehlorana se be se dutše fale. Ke lahletše šele godimo ka go sethunya sa ka, ka nepa godimo, gomme ke kgonne go bona mahlo a gagwe a maso, sehlorana se seswa se sehubedu. Ke naganne, “Ke—ke . . . mohlomongwe ke robetše, ke—ke tla phafoga mo metsotsong e se mekae. Le a bona, ke lora ka se.” Gabotse, ke lekanyeditše fase, ka thunya sehlorana gomme sa rotha go tloga lekabeng. Ke naganne, “Gabotse, ga ke tsebe.” Ke naganne, “Gabotse, a ke ye kua le go se lebelela?” Gomme—gomme ke ile godimo fale, gomme se be se robetše fale. Ke se topetše godimo gomme madi a dutla go tšwa go sona. Pono ga e tšwe madi, le a tseba. Kagona ke se topetše godimo, gomme e be e le sehlorana. Ke ile ka hwa bogatšu, mogohle.

143 Gomme ke lebeletše go dikologa, ke rile, “Modimo, yoo e be e le Wena!” Ke rile, “Ke a Go leboga, bakeng sa se. Bjale ke tla ya ntle le . . .”

144 O rile, “Eupša o *boletše!* A o belaela se o se boletšego? O rile o tla hwetša tše ‘tharo.’ Bjale a na sa go latela se tla tšwa kae?”

145 Ke naganne, “Gabotse, ge e ba ke a lora, ke ya go tšwelapele.”

146 Kagona ke—ke rile . . . ke kgethile kota ya kgale godimo fale, ya mohlare woo o bego o tatilwe gohle ka se fa motatanyane wa mpholo. O ka se tsoge wa hwetša sehlorana go wola. Kagona ke rile, “Sa go latela se tla tla go tšwa thwi go motatanyane wola wa

mpholo,” gomme šefale go dutše sehlorana se seswa se lebeletše thwi go nna. Ke beile sethunya sa ka fase, gomme ka pikitla mahlo a ka. Ke retologile gape, ke naganne. . . Sesela se dutše, se retolletše hlogo ya sona ka lehlakoreng. Ke thuntše sehlorana, gomme nako yeo ka thoma go ya gae.

147 Eupša o rile, “O rile ‘tše tharo’! A o belaela se o se boletšego?”

148 Ke rile, “Aowa, Morena. Ga ke belaele se ke se boletšego, ka gore O a tiišetša.”

Le ke Lengwalo leo le nkgakantšhitšego: “E sego ge *Nna* ke re, eupša ge *wena* o re.” E sego ge *Jesu* a e boletše, eupša ge *wena* o e bolela ka bowena.

149 Gomme ke naganne, “Ka mokgwa wo mongwe ke tsene ka gare ga tšhanele yela, gomme ke a tseba O fa ka gobane ke nyakile go lahlegelwa ke monagano.” Ke naganne, “Ke tla dira ye go se tsebalege, kgontho go lekanela.”

Ke rile, “Go tla ba le sehlorana se sehubedu se theoga go tloga go thaba *yela*, se theoga thwi ka tsela *ye*, gomme thwi hleng le nna, gomme sa ya ntle, gomme sa dula godimo ga lekabe *lela*, gomme sa lebelela fase fale go molemi *yola*.” Sese se theoga thaba, se ile ntle thwi, gomme sa dula, sa lebelela go molemi. Gomme ke se thuntše.

150 Sathane o rile go nna, “O a tseba ke eng? Dikgwa di no tlala ka tšona, bjale.” Gomme ke dutše fale go fihla iri ya lesomepedi, gomme ga go na selo se sengwe se diregilego. Go ya go bontšha gore ge Modimo. . . Yena ke yena Mohlodi wa Magodimo le lefase!

151 Go theetšeng, ka Jeffersonville bjale, go na le lapa le bitšwa Wright. Ngwanešu Wood le nna re ile tlase go ba bona. Ba direla kereke beine ya selalelo. Edith yo monnyane o be a dutše fale ka kamoreng; mosetsana yo monnyane wa go golofala, yoo o babjitše bophelo bja gagwe bjohle, gomme kagona ka mehla re ile ra lebelela go Modimo go mo fodiša. Mogolle wa gagwe, mohlologadi, monna wa gagwe o be a bolailwe; leina la gagwe e be e le Hattie, mosadi yo monnyane wa go kokobela kudu. Gomme ge Ngwanešu Banks le nna re ile ntle go mo hweletša mmutla, ba be ba apeile sephaphatha se segolo sa tšheri; gomme ba ntira ke dule fase le go ja.

152 Re be bohle re dutše go dikologa tafola, re be re bolela ka se, se nno diragala matšatši a se makae pele. Gomme ge re dutše go dikologa tafola, re bolela ka se, gateete ke rile, “Go ka be go diregile eng?” Ke rile, “Ngwanešu Wright, wena o mokgalabje, o tsomile dihlorana bophelo bja gago bjohle. Ngwanešu Shelby, wena o motsomi wa sehlorana wa setsebi. Ngwanešu Wood, le wena o bjalo. Ke di tsomile ge e sa le ke le segotlane. A o kile wa ke wa bona sehlorana ka mohlareng wa mosikamoro le sekgwa sa ditšie?”

153 “Aowa, mohlomphegi.”

154 Ke rile, “Di be di no se be gona.” Ke rile, “Selo se nnoši ke se tsebago, E no ba Modimo wa go swana. Ge Abraham a hlokile kgapa, O bile *Jehovah-jireh*, O kgonne ‘go neela bakeng sa Yenamong.’” Ke rile, “Ke a dumela ke selo sa go swana.”

155 Gomme Hattie yo monnyane wa kgale a dutše morago fale, o rile, “Ngwanešu Branham, seo ga se selo eupša Therešo!”

156 O boletše selo sa maleba! Ge a boletše sela, Moya wo Mokgethwa o fologetše godimo ka go tšhanele yela gape, yo mongwe le yo mongwe wa bona o O kwele. Ke emeletše, ke rile, “Kgaetšedi Hattie, GO RIALO MORENA, o boletše lentšu la maleba go swana le mosadi wa Moserophonician a boletše. Moya wo Mokgethwa o bolela le nna bjale, gomme o boletše go nna go go fa tlhologelo ya pelo ya gago.” Ke rile, “Bjale, ge ke le mohlanka wa Modimo, ge eba e le, e tla direga. Ge ke se mohlanka wa Modimo, gona ke nna moaketši, gomme e ka se direge, ke nna mofori.” Ke rile, “Bjale leka gomme o bone, ke Moya wa Modimo goba aowa.”

157 O rile, “Ngwanešu Branham,” (yo mongwe le yo mongwe o be a lla), o rile, “ke tla kgopela eng?”

158 Ke rile, “O na le mogolle wa gago a dutše fale.”

159 Ke be ke na le ditolara tše masomepedi ka potleng ya ka, go mo fa, yeo a ilego a e bea ka go toneišene. Mosadi ga a dire letseno la e ka ba makgolopedi a ditolara ka ngwaga, ka go yela ye nnyane, ya kgale, polasa ya go šokiša, yena le bašemane ba babedi. Bašemane ba gagwe ba be ba fihlile go ba ‘boRicky’ ba setlwaedi, matšatši a sekolo, le a tseba, gomme ba no telela mmagobona; gomme lesometlhano, lesometshela bogolo bja mengwaga. Gomme, oo, ba be ba eme godimo fale ba sega se ke bego ke se bolela.

160 Gomme ke rile, “O na le tate le mme ba dutše fa bao ba tšofetšego. Ga o na le tšhelete. Kgopela tšhelete, gomme o bone ge eba e tla seropeng sa gago. Kgopela bakeng sa mogolle wa gago, gomme o bone ge eba ga a emelele le go sepela.” Ke tsebile nako yeo, bjalo ka Jobo, go no ba le se sengwe o se tsebago ge o e ratha. Ke rile, “Ke a tseba! Šefa ke eme pele ga batho e ka bago ba lesome,” ke rile, “ge se se sa direge, gona ke nna moprofeta wa maaka.”

161 O rile, “Ke tla kgopela eng?”

162 Ke rile, “Go godimo ga gago go dira sephetho. Nka se kgone go direla sephetho.”

163 O leboletše go dikologa, mosadi yo monnyane. Gomme gateete, o rile, “Ngwanešu Branham, tlhologelo ya ka ye kgolokgolo ka pelong ya ka ke phološo ya bašemane ba babedi ba ka.”

¹⁶⁴ Ke rile, “Ke go fa bašemane ba gago ba babedi, ka Leina la Jesu Kriste.” Gomme bona ba go tsikinyega, ba go sega, bašemane ba go dira metlae ba wele go kgabaganya serope sa mmagobona, gomme ba neela bophelo bja bona go Modimo, gomme ba tladitšwe ka Moya wo Mokgethwa thwi fale.

¹⁶⁵ Gobaneng? Yeo ke Therešo! Modimo o na le maatlataolo go mpolaya, pele ga batho ba go kgabaganya setšhaba. Ba bantši ba lena fa le ka Jeffersonville, ke kgona go kwa tabarenekele e rutlomologela ntle bjale, “Amene!” ka gobane ba dutše thwi fale ba e theeditše. Le a bona, ka gobane ke Therešo! Yona ke eng? Ke ge Modimo, ka mogau wa Gagwe wa go ikema; e a direga! Ka ntle ga fao, e ka se direga.

¹⁶⁶ Ka go nakwana yela ya tšhoganetšo . . . Naganang ka banna le batho bao ke tlwaelanego le bona. Modimo a feta batsebalegi bohle, le se sengwe le se sengwe, go fa wa go šokiša, mosadi yo monnyane wa go kokobela wa kgale, a sa kgonego go ngwala leina la gagwe; gomme O tsebile seo se a bego a se kgopela. Gomme seo e be e le selo se segologolo; ka gore mogolle wa gagwe bjale o hlokošetše, gomme mmagwe le tatagwe ba swanetše go hwa, tšhelete e ka be e fedile, eupša disoulo tša mošemane wa gagwe di Kagosafelego! Gomme yeo e bile iri go bona go E swara. Gomme ka pela ge ke se no re, “Ke go fa bašemane ba gago, ka Leina la Jesu Kriste,” šebale ba wetše go kgabaganya serope sa mmagobona. Ke ba bakae ka fa ba tsebago seo go ba Therešo, le a e tseba? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] Le a bona? Yeo ke nnete. Ee. Gobaneng? Tšhušumetšo!

¹⁶⁷ Bjale: “Ke kwele ka ga Wena, gore Wena o kgonne go hlola dihlorana; ke kwele ka ga Wena, gore Wena o kgonne go hlola kgapa; eupša bjale ke a Go bona, ka leihlo la ka!” Ponagalo, pono e dirilwe go bonwa. Ge Modimo a tšhepišitše e ka ba eng, seo ke se A tla go dira.

¹⁶⁸ Hlokomelang, ge o na le tlhoko, mohlomongwe boka Joshua. O bile le tlhoko; ga se nke a ke a nagana ka maemo, o e boletše, gomme e bile Modimo! A o a dumela letšatši le eme tse? Le nna ke a dira. Go e dirile bjang? Se leke go e eleletša, eupša go e dirile. Joshua o e dirile, gomme o phagamišitše diatla tša gagwe; ka go nako yela ya tšhoganetšo o bile le phihlelelo go Modimo, gomme seo ke se se diregilego. Go bile nakong. Moya wa Modimo yo a Phelago o bone tlhokego ya sona, gomme wa kgorometša godimo ga Joshua go e bolela. Modimo wa go swana o bone tlhokego ya Abraham. Modimo wa go swana o bone tlhokego ya go tiišetša Lengwalo le go nna, gore Lengwalo *leo* ke therešo, le lona! Modimo wa go swana o bone tlhokego ya bašemane bale ba babedi ba kgethetšwegopele, gomme go bile ka nakwana yeo A e netefaditšego le go tiišetša Lentšu la Gagwe.

¹⁶⁹ Mokgethwa Mareka 14, re bona mosadi o dumetše go Yena, o be a bile le tlhoko gomme o bone O bile le tlhoko go maoto

a Gagwe go hlapišwa, o be a swanetše feela go šušumetšwa go ya ka tiragalong. Bjale theetšang kgauswi ge. . . pele re tswalela. O be a swanetše feela go ka šušumetšwa go ya ka go tiragalo, ka gobane o be a šetše a kwele ka ga Gagwe. O kwele gore “O swarela mosadi dibe tša gagwe, mmalegogwana. Gomme o rile, ‘Ke mang wa lena a se nago sebe? Foša letlapa la mathomo.’” O be a kwele ka ga Yena, eupša bjale o Mmone. O be a šušumeditšwe go Mo hlankela. Seo ke selo se nnoši o swanetšego go ba.

¹⁷⁰ A nke Moya wo Mokgethwa o go botše gore “Wena o modiradibe!” A nke Moya wo Mokgethwa o go botše “Wena o phošo!” A nke Moya wo Mokgethwa o netefatše go wena ka Mangwalo gore “Wena ka Mangwalo o phošo!” Gomme se. . . ka gobane O tla hudua feela ka tšhanele e tee ya go otlologa ya Lengwalo le lengwe le le lengwe la Modimo, O ka se fete selo ka thoko. Ge o dira, O ka se go dire botse e ka ba bofe. Ka gobane Moya wo Mokgethwa o kgona go E šušumetša ka go wena, eupša ge soulo e se ya loka le Modimo, bjalo ka ge re kgabotše beke ye, ga ya loka go le bjalo. Elelwang, batlotšwa ba maaka ba tla tla go tsoaga moo matšatšing a mafelelo; e sego boJesu ba maaka, bokriste ba maaka (batlotšwa), gomme ba tla fase le bona Bakgethwa ge go be go kgonega.

¹⁷¹ Hlokomelang, o bile le tirelo go Mo direla. O be a kwele ka ga Yena, bjale o Mmone ka mahlo a gagwe. O bile le tirelo go dira, gomme ga se a be le selo go e dira ka sona. Kagona o potlaketše pele go le bjalo, go dira tirelo, Modimo o neetše meetse le toulgo go hlapiša maoto a Gagwe. O be a kwele ka ga Modimo wa go Phela, bophelo bja gagwe bjohle, eupša bjale o Mmone ka mahlo a gagwe. O tsebile e be e le Yena, gomme tšhušumetšo ya mo ratha, gomme o rile, “Yo ke Motseta!” O hlokile tirelo (ga se a be le selo go Mo hlankela ka sona), maoto a Gagwe a be a le ditšhila. Eupša o potlaketše pele go le bjalo, go Mo direla tirelo, ka gobane o be a šušumeditšwe go e dira.

¹⁷² O moleloko wa kereke wa go kgeloga, monna goba mosadi wa kereke ya leina, ga o kgone go bona tlhoko Jesu a nago le yona bošegong bjo? Ge tšhušumetšo e ka kgona feela go go ratha, ye ke iri go e dira. Eupša o Mmone ka mahlo a gagwe. Ba bangwe fale ba be e bile ba Mo kwera. Ga se ba dumela Molaetša wa Gagwe. Gabotse, mongmoletlo, modiša mongmoletlo, Simone wa kgale, o Mo tlišitše tlase fale go dira metlae ka Yena. Ba be ba sa dumele O be a le moprofeta.

¹⁷³ Kagona nako yeo ge go bonagetše bjalo ka ge eke diaboloo be a e šomile feela gabotse go yena go bolela se, o rile go yenamong, “Ge monna yo a be a le moprofeta, o tla tseba ke mohuta mang wa mosadi yoo a bego a le maotong a gagwe. Ge nka be a le moprofeta!” Le a bona, e be e bile e se ya utollwa go yena Yo A bego a le. Go be go ka se be le tšhušumetšo ye itšego go mo ratha, ka gobane ga gona selo fale go rathwa. Eupša e rathilwe go yena!

¹⁷⁴ Mahlo a gagwe a bone mošola wa tshwaswalatšo ya gagwe. O dumetše O be a le, le a bona, Lentšu la baprofeta. O tsebile gore Yola o be a le Mantšu ohle a baprofeta, a hlatseditšwe ka go Yena. O kwele O be a le lefaseng, eupša bjale o a Mmona. Šetšang se a se dirilego. O bone Lentšu le dirilwe nama, Mesia, Imanuele. Ge a bušitše morethetho wa gagwe wa tumelo (wa kutollo ya Yo A bego a le, mo nakong a bego a phela, gore O be a le Kwana ya Modimo bakeng sa badiradibe bjalo ka ge a bile), o ile pele go hlankela ditlhoko tša Gagwe ka ntle ga go tseba ka fao a tlogo e dira.

¹⁷⁵ Yeo ke tsela phodišo ya mmapale e tlogo, ge e utolotšwe go wena gore “O gobaditšwe bakeng sa dikarogo tša gago, a tlapiriganywa bakeng sa bokgopo bja gago, gomme ka megogoma ya Gagwe o ile wa fodišwa.” Ge e šušumeditšwe go wena go bona Bogona bja Gagwe fa, bja Mokgethwa Mareka 11, goba, Mokgethwa Luka 17:30, gore O ya go ikutolla Yenamong mo matšatšing a mafelelo (magareng ga batho ba Gagwe, mo nameng ya motho) boka A dirile pele ga Sodoma. Ge o bona seo, gomme se sengwe se a go ratha!

¹⁷⁶ Ngaka a ka re, “Kankere e sa le fale.”

¹⁷⁷ Molwetši a ka re, “Ga—ga—ga—ga—ga—ga ke tsebe ke ya go sepela bjang, eupša ke ya go sepela go le bjalo.” Ga re tsebe e ya go dira bjang.

¹⁷⁸ O ile pele go Mo hlankela, ka gobane tšhušumetšo e Mo rathile. . . e mo rathile, gore yeo e be e le iri, yola o be a le Motseta, yola o be a le Mesia Yo a bego a tla fodiša, gomme o E dumetše. Gomme o hlokile tirelo e dirwa go Yena, gomme o ile pele ka ntle ga e ka ba eng go bontšha gore a ka kgona go e dira. O nno ya godimo ga tšhušumetšo ya gagwe. Šetšang! Modimo o thibolotše methopo ya dithatana tša meokgo ka mahlong a gagwe. Mahlo a go swana ao a bego a kwele. . . ditsebe tšeo di bego di Mo kwele; mahlo ao a bego a E bone, a hlalala ka lethabo. Nako yeo yela ye nngwe, moriri wo motelele wa go fiwa ke Modimo, ka yona meokgo e keketlela fase. Modimo o mo file ditoulo tša gagwe (ka moriri wa gagwe), le ka meokgo ya gagwe. O hlanketše ditlhoko tša Gagwe, tlhoko ya Modimo wa go Phela. O be a kwele ka ga Yona, eupša bjale o be a Mmone, o kgonne go Mo direla tirelo.

¹⁷⁹ O modiradibe! Gobaneng o sa dire go swana boka o bona ditlhoko bjale? Gore O a go hloka, tirelo ya gago! Bjale o bona Yena, Yo o kilego wa kwa ka ga ka go Beibele. Re Mmone bošegong bja go feta a etla ka gare, le se A se dirilego. Re a Mmona, kopano morago ga kopano, gomme dinako tše dingwe re no dula bjalo go tonya le go fapana, ra re, “Ee, ke a tseba Lengwalo le a e bolela. Oo, ke—ke e bone e dirwa, le a bona.” Ga re na mafolofolo, ga e bonale go re ratha gabotse. Ga go bonale go ba se sengwe, bjalo ka ge o be o tšhollela. . .

¹⁸⁰ Go tšea mankgwari le go e kgwarinya, ge mankgwari o se na salefa gabotse mo hlogong ya mankgwari, e ka se kgone go kgwarinya. O ka kgwarinya le go kgwarinya le go kgwarinya, eupša ge khemikhale ye itšego e bolaile salefa godimo fale, e ka se kgwarinye, go ka se be le seetša. Eupša ge khemikhale yela, salefa go kgwarinya godimo ga tshipi go tla . . . e sa le godimo fale ge e kgwarinya, e tla gotetša.

¹⁸¹ Gomme ge bja therešo, bohlatse bja mmapale bja Mangwalo bja Molaetša wo wa letšatši la mafelelo, gomme o bona Bogona bja Jesu Kriste, gore o be o kwele se A se dirilego mo bophelong bja Gagwe, gomme wa kwa Mangwalo a re “O a swana maabane, lehono le go ya go ile”; gomme feela pele ga seemo sa Sodoma se tshungwa godimo ka bogale bja Modimo, o bona Jesu a bowa magareng ga batho ba Gagwe, a bopegile ka nameng ya motho, gomme a dira selo sa go swana A dirilego. Nna! E swanetše go ratha disoulo tša rena go ya Letagong! E swanetše go dira se sengwe go rena. Gobaneng? E rothela ka go yela.

¹⁸² Le kwele ka Beibeleng se A se dirilego, ka fao mosadi a kgwathilego kobo ya Gagwe. O retologile go dikologa le go mmošša se bothata bja gagwe bo bego bo le, gomme tumelo ya gagwe ya mo fodiša. Bjale, O tshepišitše gore O tla dira selo sela sa go swana gape, feela pele lefase le ka tshungwa, gomme lefase le tla ba ka go seemo sa Sodoma. Testamente ye Mpsha, Moprofeta, Modimo Moprofeta, Moprofeta wa baprofeta, Modimo wa baprofeta bohle, botlalo bja Modimohlogo mmeleng, Modimo wa . . . a bonagaditšwe mo nameng, Mohlodi, wa Genesi. Haleluya! Ke Lentšu la Gagwe! O rile le tla direga! Gomme re bona seemo sa Sodoma, re bona lefase ka go seemo sela, bjale re Mmona a theogela tlase le go dira tlwa se A rilego O tla dira. Bjale, re kwele ka ga Yena, bjale re a Mmona! “Ke kwele ka ga Gago ka ditsebe tša ka, bjale ke Go bona ka mahlo a ka.” Amene! “Ke Mmona ka mahlo a ka mong.” A iri e swanetšego go ba! A nako e swanetšego go ba! Tiišetšo ya Lentšu la Gagwe! Ka mehla ge Lentšu le tiišetšwa, yoo ke Modimo a bolela ka go Lentšu la Gagwe, a itira Yenamong go bonagala gore o kgone go bona.

¹⁸³ Bjale, šo mmalegogwana yo monnyane wa kgale go tšwa mokgotheng, o wela mo aletareng, pele ga Jesu, gomme o hlapišitše maoto a Gagwe ka me—ka meokgo, gomme—gomme a e phumola ka moriri wa gagwe. Modimo o hlomphele, O rile, “E ka ba kae Ebangedi ye e rerwago, a se se bolelwe bakeng sa segopotšo go yena.” Gobaneng? Lebelela ka fao a bego a tšhilafetše, eupša se sengwe se mo rathile. O bone Lentšu la tshepišo, go tloga serapeng sa Edene, ye, “Peu ya mosadi e tla tlapiriganya hlogo ya sephente.” O bone Mesia yoo a bego a belegwe ke kgarebe.

¹⁸⁴ O kwele O be a swanetše go belegwa ke kgarebe, eupša ba kwele Monna yola o be a le lefaseng. O kwele go be go na le Rabi yo moswa, Moprofeta, Yo a fodišitšego balwetši. O dumetše yeo!

Gomme šo o theoga mokgotha, a sepela tikologong, a lebelela tikologong. Gomme o lebeletše godimo fale gomme o bone phathi yela ye kgolo e kгатlampana. O ngwegetše godimo go legora, le go lebelela go kgabola, gomme O be a le fale. O be a le fale! Se sengwe se rile, “Yola ke Yena!” Le a bona, seo ke sohle a se hlokilego go šušumetšwa. Le bona se se diregilego? O bone Lentšu la Modimo le dirilwe nama. O be a kwele ka tsebe ya gagwe, bjale o bone ka mahlo a gagwe.

¹⁸⁵ Bjale, yo mongwe le yo mongwe o a tseba gore re na le tshepišo ya seemo sa kereke, mo matšatšing a mafelelo. Kereke, ka seemo sa yona sa bjale, e ka se tsoge ya kgona go phethagatša ditaello tša Modimo, thomo ye kgolo, e ka se tsoge e kgonne go biletša Monyalwa ntle. Ke efe e tla e dirago? Mapentecostal? Ke swanetše go re aowa. Ga go le e tee ya tšona ka moka. Woo ke mooko woo o lego go korong. Woo o tšwela ntle, o bonagetše feela tlwa go swana le korong, eupša go be go se korong go ona. E a bulega, eupša thoro e tšwela ntle ga yeo. Ba a kgobokana, ba ipolaya bonabeng. Fale ke moo ba hwago. Bona ke lehlaka. Eupša korong e tlile godimo ka fale, gomme bjale e thoma go bopegela ka go sebopego sa Monyalwa. Thoro ya korong yeo e wetšego ka mobung go kgabola mabaka a leswiswi, e be e swanetše go hwa.

¹⁸⁶ Moswaswalatši yola a rego, “Gobaneng Modimo wa kgaogelo, a kgonnego go bula Lewatle le Lehubedu, a ema le go dumelela bona Bakriste ba go šokiša ba lewa ke ditau, le go tshungwa, le se sengwe le se sengwe? A dula godimo, feela eke O segile mabapi le yona!” Lešilo la go šokiša! A o be a sa tsebe, “Ka ntle le ge thoro ya korong e wela ka gare ga mobu”? E be e swanetše go hwa go kgabola mabaka ale a leswiswi, boka thoro ya korong e ka ba efe ye nngwe e swanetše go ya ka tlase ga lefase le go bolokwa, go hlagiša ka go tsošološo ya mathomo ona mahlare a mabedi a Luther, lehlaka. E be e swanetše go tla pele ka go Mawesele, ntle kua, go hlagiša modula, lehlaka, lebaka le legolo la boromiwa. Ya swanela go tla pele ka go Pentecostal, bakeng sa pušetšo ya dimpho, e nyakile go fora bona Bakgethiwa. E bonala bjalo ka thoro ya korong; e bule godimo, ga go na korong fale le gannyane, e no ba mooko. Eupša morago ka fale, nako yeo, ba thomile go bopa mokgatlo wa botee, mokgatlo wa boboraro, mokgatlo wa bobobedi, le mokgatlo wa kereke ya Modimo, gomme tšohle tša kгатlofatšwa, gomme go no ba lehu tlwa! Gomme bjale go direga eng? Eupša e no ba seširetša sa korong, e be e gola ka yona nako yohle.

¹⁸⁷ Bjale e thoma go gogela kgole, korong e thoma go bonwa. Le ga se lebaka la Pentecostal. Le ke lebaka la letšatšimoragorago. Le ke lebaka la Monyalwa. Se ke Seetša sa mantšiboa. Se ke ge Maleaki 4 e swanetše go phethagatšwa, go latela phethene ya Modimo. Ye ke Luka 17:30, go phethagatšwa. Ye ke la bobedi. . . . Gomme Jeremia, le bohle ka moka ga bona, bao Joele a boletšego

ka matsatši a, *le* ke letšatši leo. “Ke kwele, Morena, gomme E be e etla, eupša bjale ke a E bona ka leihlo la ka.”

¹⁸⁸ Le ge bontši. . . ke baekiši ba maaka ba bakaakang ba tsogago, bona boJanese le boJamboro ka maleatlana a bona go dira se sengwe le se sengwe seo Moshe a se dirilego, ga se nke se šikinya yena goba Arone le gannyane. Ba tsebile moo. . . go swana le Jobo, ba tsebile Yo tšhušumetšo ya bona e tšwago go yena. Ba tsebile E be e le GO RIALO MORENA! Gomme Beibele ya go swana yeo e boletšego ka bona, e rile, “Ba tla tla mo matsatšing a mafelelo, baekiši.” Dikereke tša maina tša bodumedi tšela, ge se sengwe se thomile. . . Ke mang a thomilego pele? Moshe goba bona? Ge nkabe ba thomile pele, Moshe o be a tla ba mo—mo moekiši.

¹⁸⁹ Bjale re na le mehuta yohle ya bahlathi le se sengwe le se sengwe gape seo se lekago go lahlela monagano wa gago go tloga go selo sa mmapale sa Modimo, se Modimo a se netefaditšego go ba Therešo ka Lengwalo la Gagwe. “Re kwele ka ga Yona ka ditsebe tša rena, [bjale re E bona ka leihlo la rena.” Amene! A le a E dumela? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] Dipelo tšohle tša rena! Tšhušumetšo! Gomme ka go letšatši leo ge Morwa wa motho a utollwago, Morwa wa motho, Jesu Kriste a dirilwe go bonagatšwa magareng ga batho ba Gagwe.

¹⁹⁰ Monna o sepetše tlase mola pele ga Abraham le sehlopha sa gagwe, feela Monna wa go bonala setlwaedi, lerole diaparong tša Gagwe. O bile le mokokotlo wa Gagwe o furaletše tente, O rile, “O kae Sarah mosadi wa gago?” (e sego S-a-r-r-a, S-a-r-a-h; A-b-r-a-h-a-m, e sego A-b-r-a-m). O biditše leina la gagwe, o rile, “O go kae?”

¹⁹¹ O rile, “O ka tenteng, ka morago ga Gago.”

¹⁹² O rile, “Ke ya go go etela go ya ka nako ya bophelo” (gomme o segetše godimo ga seatla sa seaparo sa gagwe). O rile, “Gobaneng a ile a sega?” (Uh-huh). Bjale, O tshepišitše. Bona batho ba bile bona ba bego ba lebeletše bakeng sa morwa wa tshepišo.

¹⁹³ Bjale, ga ke kgathale batho ba dira kudu gakaakang ka go dikereke tša maina tše, gore ba “lebeletše go Kriste,” ditiro tša bona di netefatša go ba. Yeo ke nnete. Ditiro tša gago di bolela godimo go feta mantšu a gago. Tšohle ba naganago ka tšona ke go dira maloko a kereke ya leina, eupša go na le batho ba rilego, yo motee *fa* le *fale*, bao ba lebeletšego go Tla ga Morena. Ba šeditše bakeng sa. . . go le bjalo. Ke bale feela A tla ikutollago Yenamong go bona, ke bale feela ba tla kwešišago.

¹⁹⁴ Ke feela Bakgethiwa ba tla kwešišago Yo A bego a le. E nno naganang, go na le e ka ba batho ba dimilione tše tharo, Bajuda, mo lefaseng, ga se go be le teetharo ya bona ba kilego ba tseba O be a le fale go fihla A be a šetše a tlile gomme a tlogile. Le a bona? Eupša O ikutollotše Yenamong go bale ba bego ba letile: Johane Mokolobetši, le—le baapostola bao ba bego ba biditšwe

ke Johane, le go ya pele, le Ana wa sefofu ka tempeleng, Simeone moprista yoo “go utolotšwe go yena ka Moya wo Mokgethwa gore o be a eya go bona Kriste.” Bohle baetapele ba bodumedi bale, baithutamodimo le dilo, ba foufetše bjalo ka ge ba be ba ka ba!

¹⁹⁵ Pula feela e kgona go tsoša peu, ge peu e šetše e le fale. Gomme bjalo ka ge o bile peu pele ka go tatago, gomme ga se a go tseba, efela o be o le ka go tatago. Eupša ka lefolong la kgodišetšo ya mmago, o dirilwe go bonagatšwa ka go swana le yena, gomme kagona o kgonne go bolela le wena. Modimo, Modimo yo Mogolo; ge eba o na le Bophelo bjo Bosafelego, gona peu ya Bophelo bjo Bosafelego e be e le ka go Modimo kua mathomong. Gomme o be o le fale, o be o le ka go naganeng ga Gagwe, leina la gago le tšohle. Gomme Yena, ka tsebelopele, o go beetše go bona Se. Gomme wena yoo o bego o se wa beelwa, o ka se tsoge wa Se bona. Eupša, elelwang, ka Leina la Morena Jesu, “Iri e fa!” A o ka se Mo dumele? Neelang maphelo a lena go Yena. Ke swanetše go emiša, ke ka morago ga senyane.

A re inamišeng dihlogo tša rena.

¹⁹⁶ “Ke kwele, Morena, ka ga Gago, bjale ke a Go bona!” Morena Jesu, šegofatša batho ba ge ba sa letile.

¹⁹⁷ Bjale ke ya go le botšiša potšišo. Ke ya go dumelela Moya wo Mokgethwa (ke tšhepa gore O tla dira) puruputša menagano ya lena ntle, go le leka, go leka soulo ya lena, le go bona ge eba ka kgonthe le a dumela. Gomme ge le ka hwetša go na le nthatana ye nnyane ya pelaelo ka fale, a o tla phagamiša seatla sa gago? O re, “Morena Jesu, a nke ke Go bone. Ke kwele ka ga Gago, eupša ga se nke ka kgonthe ka Go bona. A nke ke Go bone, ke tla dumela.” Go lokile. Ye o kaone.

¹⁹⁸ A go na le ba bangwe fa ba sa Mo tsebego bjalo ka Mophološi wa lena? Phagamiša seatla sa gago, e re, “Ge . . . ke—ke nna modiradibe, eupša ge nka . . . ge O—ge O ka no ntumelela ka Go bona, Morena Jesu, bonagatša Lentšu le leo o bolelago ka lona. Ke a tseba gore ke ka fao Jobo a Go bonego. Ke a tseba ke ka fao Abraham a Go bonego. Ke a tseba ke ka fao bohle ka moka ga bona ba Go bonego, ka gobane go be go le Lentšu la Gago le le tšhepišitšwe le hlatsetšwa. Ke kwele mehuta yohle ya dilo, le maleatlana, le se sengwe le se sengwe, eupša ke kwešiša gore go na le Molaetša wa letšatši la mafelelo ka nageng, woo o boletšwego ke Morongwa mo nokeng, ka 1933. Ke kwele ka ga ditirelo tša phodišo di eya pele, gomme ke a tseba ge seo se direga, e ka se dule ka go leraga lela la go swana la kgale la kereke ya leina.” Ga se o romelwe bakeng sa seo, ga se nke wa ke wa dula fale. [Ga go selo lefelong la theipi—Mor.] . . . ? . . .

¹⁹⁹ Go ka reng ge Moshe a ka be a tlile, a re, “A re ageng areka go swana le Noage a dirile, re phaphamale go tšwa Egepeto go theoga noka”? Oo, aowa. Le a bona? Aowa! O bile le Molaetša go tšwa go Modimo, o be a le ponagalo. Moprofeta yola a tsoga mo

tiragalong, o be a swanetše go ba a netefaditše go Israele thwi fale. Ba be ba sa nka ba ba le moprofeta lebaka la mengwaga ye makgolonne, ga se nke ba be le moprofeta, gomme šo moprofeta o tsoga mo tiragalong. Ba be ba swanetše go be ba tsebile gore se sengwe se be se eya go direga.

²⁰⁰ Israele gape ga se nke ya ba le moprofeta lebaka la makgolo a mengwaga, gomme Jesu šo o tla mo tiragalong. Gomme mosadi mo sedibeng, o rile, “Mohlomphegi, ke a bona gore Wena o moprofeta. Bjale, ga se nke ra ba le o motee lebaka la mengwaga ye makgolonne.” Ka gobane, O tsebile se se bego se le ka pelong ya gagwe. Le a bona?

²⁰¹ Bjale, re tshepišitšwe lebaka la kereke ka bakaonafatši, gomme re bile le bona. Eupša O tshepišitše, ka go Maleaki 4, O tla boloka phethene ya Gagwe mo matšatšing a mafelelo, se se tla diregago, “Go sokolla dipelo tša bana morago go Tumelo ya tate wa moapostola.” Bakeng sa wona morero wola! Gomme kereke e ripagane kudu ka go dikereke tša maina le diism, e kgeigantšwe ka diripa kudu go fihla e hwile; e bile serwadi. Gomme morago O tshepišitše, ka go iri ya Molaetša wa morongwa wa bošupa, Mahuto a Šupago a tla utollwa; gomme diphiri tša Modimo di tla tsebišwa (Kutollo 10) ge morongwa wa bošupa a thoma go kwagatša Molaetša wa gagwe, e sego tirelo ya phodišo, Molaetša woo o latelago tirelo ya phodišo.

²⁰² Jesu e be e le “mothaka yo mogolo” ge feela A kgonne go fodiša balwetši. Eupša O boletše ge, “Nna le Tate wa Ka re Batee.”

²⁰³ “Huh-uh! Seo e be e le phošo!”

²⁰⁴ Jobo o be a le yo “mogolo,” go fihla se sengwe se mo diragalela. Le a bona? Ka mehla e ka tsela yeo.

²⁰⁵ Dumela! A o tla Mo amogela bjale? Phagamiša seatla sa gago, e re, “Ke a Mo dumela. Ke nyaka go Mo amogela.” Modimo a go šegofatše. Modimo a go šegofatše. Go kaone.

Bjale dula tse ka kgonthe gomme o rapele feela nakwana.

²⁰⁶ Morategi Modimo, ka go nakwana ye ya go ikgetha, go ya go ba nako bjalo ka ye ge ka kgonthe ge go tla ba le go betha ga modumo letšatši le lengwe, gomme Morwa wa Modimo o tla fologa go tšwa magodimong ka mokgoši, ka kgowa ya Morongwamogolo, le ka phalafala ya Modimo, gomme ba ba hwetšego go Kriste ba tla tsoga. Gomme yo mongwe le yo mongwe wa rena o a tseba le go lemoga bošegong bjo, Tate, gore re ya go swanela go arabela go lentšu le lengwe le le lengwe re le fago, le lentšu le lengwe le le lengwe re le boelago. Ebile le dikgopolo tše di lego ka dipelong tša rena, re ya go di arabelela. Ke a Go rapela, Modimo, ka Leina la Jesu, gore O tla hlwekiša pelo ye nngwe le ye nngwe yeo e lego ka fa. Hlwekiša pelo ya ka, hlwekiša dipelo tša batho ba. Gomme a nke re itokišetše, Morena, gomme a nke mahlo a rena a semoya a ponyologe bošegong bjo

go bona Letago la Modimo Ramaatlakamoka. Re kwele ka ga Gagwe, O Tate, Modimo, re rapela gore O tla re dumelela re Mmone. E fe, Tate. Efa ditšhegofatšo tše, ke a rapela, ka Leina la Jesu Kriste. Amene.

207 Elelwang: Ka pelong ya gago, moo o dutšego, dira aletara ya gago ye nnyane. E re, “Morena Jesu, tsena ka pelong ya ka bjale. Mphe se sengwe go . . . se sengwe nka kgonago go se swarelela. A nke ke ikwele tšhušumetšo yela yeo e mpotšago gore Wena o ‘gona.’”

208 Bjale, a setatamente go dira go batho! A se—se selo go dira! Bjale ke ya go kgopela Morena Modimo, go kgopela . . .

209 Ke ba bakae ba lena ba tšeago ditheipi? Le kwele ka ga: *Ke Nako Mang, Bahlomphegi?* A re bontšhitše dikgatišobaka tšela le dilo, ngwaga pele e direga? Saense e gakantšhitšwe go yona. Fale go bile Morena Jesu a rwešitšwe korone gomme ka wiki yela e tšhweu godimo bjalo ka ge le bona ka Beibeleng, ka go Kutollo 1, le Daniele, Moahlodi Mogolo wa Legodimo le lefase. Thwi fale, ge saense e sa kgone ebile go E bona bonabeng. Gomme ka go bohlolelo, ntle fale ka go Yunibesithi ya Arizona le tlase go kgabola Mexico, ba be ba puruputša, ba bile lebaka la mengwaga ye mebedi ya go feta. Gomme šele e be e boditšwe lena, e be e “eya go direga,” pele.

210 Go ka reng ka tšhišinyego ya lefase ya Alaska? Šetšang Hollywood e wela ka lewatleng! Šetšang le bone ge e sa dire. Ga sa nke a ke a mpotša e ka ba eng phošo le neng, e tla e dira. Le a bona? Gomme nno šetšang le bone ge re sa phele ka go diiri tša go tswalela tša histori. Ga go motho a tsebage ke nako efe A tlogo. Eupša ke tseba selo se tee: ke a dumela, ka go seemo sa ka sa bjale, ge ke le ka go monagano wa ka wa gabotse, gomme ge nkabe ke se Mokriste, ka kgonthe ke be ke tla nyaka go ba Mokriste wa Beibele wa kgonthe, e sego wa kereke ya leina. O se ithekge godimo ga gore o ile wa goelela. Re kwele seo mosong wo, e netefaditšwe ke Lentšu la Modimo; e gohlegohle ka ntle ga thato ya Modimo, ga se e dire selo eupša go hlola lehu. O se be ka go lehlaka, e ba ka go Bophelo. Le a bona? Eba le tumelo ka go Modimo.

211 A o a dumela gore Modimo yoo a dirilego tshepišo ye, yoo a bonagetšego Yenamong, ka go Puku ya Genesi, le go bonagala go Abraham le go direng mohlolo wola . . . Modimo yola wa go swana o dirilwe nama, nama ya motho, go belegwa ke kgarebe. Yola o be a le theophany fale, ka nnete, eupša morago ge A etla ka go nama ya motho gomme o bile Motho wa go swana, gomme a dira dilo tša go swana . . . A ga o dumele gore ge Modimo a ka hwetša motho, yoo A tshepišitšego go dira go ya ka Maleaki 4, tšhanele yeo A ka kgonago go bolela ka yona, O tla dira selo sa go swana A rilego O tla dira fale? A o dumela seo? Ke a dumela O tla dira, le nna.

212 A o a dumela gore o ka ba le tumelo go swara kobo ya Gagwe, tumelo ya Gagwe go kgwatha kobo? A o a dumela gonabjale bjale gore se sengwe se bolela le pelo ya gago seo se tla go botšago gore o na le tumelo go kgwatha kobo ya Gagwe? O a dumela o ka kgona go dira seo? O a obeletša le go kgwatha ka tumelo ya gago gona, e sego ka maikutlo, feela ka phethagalo ya go sekega, tumelo ya go se otsofatšwe. E no re, “Morena, ke a dumela. Ke a dumela ka pelo ya ka yohle. Ke nyaka O nkgwathe ka gobane ke—ke kwele Wena o e dirile, bjale ke nyaka go e bona ka mahlo a ka mong.”

213 Gomme nka se kgone go go kgwatha. Go tšea Modimo go dira go kgwatha. Le a dumela O tla e dira? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.]

214 Ke lebeletše morago thwi go la mpogošo la ka fa. Go bonala eke go na le tšhanele, mohuta wa, bjalo ka ge ke boletše, e gogela ka tsela yela. Go beng ke e šupeditše tsela yela, bjale e tla ka gare go makatša. Ke mohumagadi a dutše fale le monna wa gagwe. Ga a tšwe fa. O tšwa Texas, Dallas. O a tlaišega, gape le monna wa gagwe o a tlaišega. O tlaišega go tšwa go ditlhakatlhakano, o bile le karo. Yeo ke nnete. Monna wa gagwe o tlaišega se sengwe ka mokokotlo wa gagwe, bothata bja mokokotlo. Mna. le Mdi. Corbet, go tšwa Texas; Dallas, Texas. Ge go le bjalo, phagamiša seatla sa gago. Ke mosetsebjwe go wena. A ke nnete? Ga go tsela go nna ka lefaseng go tseba seo. Ke eng? “Ke kwele ka ga Gago ka tsebe, bjale ke a Go bona.” Le bona se ke se rago? Bjale botšiša baratani bale. Ga se nke ka ke ka ba bona mo bophelong bja ka. “Ke kwele ka ga Gago ka tsebe, bjale ke Go bona ka leihlo la ka.”

215 Ge o ka dumela, Modimo a ka fa se o se hlokago.

216 Monna yola a dutšego fale ka seatla sa gagwe se emišitšwe godimo ga seledu sa gagwe, ka kgatelelo yela ya madi a magolo. O dumela Modimo o tla go fodiša, mohlomphegi? O a dira? O dutše ka seatla sa gago ka tsela *ye*, o a dumela Modimo o tla go fodiša go kgatelelo yela ya madi a magolo? Phagamiša seatla sa gago, ge o E dumela. Go lokile, O a e dira. Ga se nke ka ke ka bona monna mo bophelong bja ka, ga ke tsebe selo ka ga yena. Eupša o kwele gore Jesu o boletše, fa ka go Beibele, gore O tla dira dilo tše, bjale o a e bona! O bona se ke se rago? “Ge o ka kgona go dumela, dilo tšohle di a kgonagala.” Feela go bona bao ba dumelago! Go tšea ya kgonthe, tumelo ya mmapale go e dira. Eupša ge o ka E dumela, Modimo o tla e fa.

217 Go na le mohumagadi o dutše thwi morago fale, a ntebeletše, o na le sekutu mogolong wa gagwe.

218 Mohumagadi a dutšego hleng le, a dutšego hleng le yena, gore a tle a kweiše, gore mosadi yola fale o na le kgatelelo ya madi a magolo, le yena. Yeo ke nnete.

219 Mohumagadi a dutšego kgauswi le yena, o na le bo—bo bothata, le yena. Gomme ga a tšwe fa, o tšwa Arkansas. Ba

lahlegelwa ke yona. Moh Phillips, dumela go Morena Jesu Kriste gomme o fole! O a Mo dumela? Ka pelo ya gago yohle? O a E amogela? Nnete. Gona o ka e hwetša.

Bjale o re, “Seo se a makatša.” Aowa! Aowa!

220 Jesu o rile, “Leina la gago ke Simone, ke wena morwa wa Jona.” A yeo ke nnete?

221 “Ke kwele ka ga Gago ka tsebe ya ka, bjale ke Go bona ka leihlo la ka.” Bjale a ga o bone se se diregilego? Yo mongwe a nno dula fale, a lebeletše, a dumela, a tshepa, gomme gateete šele e a direga. Le a bona?

222 O ikwela bokaone, morwa, bošegong bjo, go phala o dirile bošegong bja go feta? O dutšego fase? Go lokile bjale, o ya go fola (uh-huh). O dutše fa bošegong bja go feta, a bethabetha hlogo ya gagwe le se sengwe le se sengwe gape; bjale, bošegong bjo, o bonala bjalo ka mokgomana. Le a bona? O be a gakanegile gannyane nthatana ka dilo, eupša e otlolletšwe ntle yohle bjale. Le a bona? Go tla loka. Le a bona? “Gomme ka go letšatši leo, Morwa wa motho o a utollwa, le a bona, feela pele ga Sodoma e tla tshungwa.”

223 “Ke kwele ka ga Gago ka tsebe ya ka, bjale ke Go bona ka leihlo la ka. Ke kwele Jesu Kriste a re O tshepišitše seo, ke bona tshepišo yeo e phela thwi bjale.” Le a bona? “Ke kwele ka ga Gago ka tsebe ya ka, bjale ke Mmona ka leihlo la ka.” Ke ba bakae ba dumelago Yoo go ba Yena? (O Modimo!)

224 Bjale, ge re sa le fa . . . go ba thari. Gosasa bošego re ya go ba le tirelo ya phodišo ye kgolo. Re letetše Ngwanešu Moore le nna go ema fa le go rapelela motho yo mongwe le yo mongwe yoo a nyakago go tla go kgabola mothalo. Eupša ke naganne go boleleng se bošegong bjo, ke be ke no ya go dira pitšo ya aletara. Eupša morago ke naganne, “aowa,” E rile fa, “Ke kwele ka ga Gago ka tsebe, bjale ke nyaka go Go bona ka leihlo la ka.” Bjale O fa. A le dumela seo?

225 Bjale a re beeng diatla tša rena godimo ga yo motee go yo mongwe. Bjale, elelwang, Wa go swana yoo a tshepišitšego O tla dira se, o rile, “Maswao a tla latela bona bao ba dumelago.” A O E boletše? A ke wena modumedi? E re, “Amene.” Gabotse, gona, Modimo wa go swana yoo a dirilego tshepišo ye gore o tla Mmona a diragatša feela bjale, . . . Botšiša e ka ba ofe wa batho ba, ga se nke ka ke ka ba bona, ga ke tsebe selo ka ga bona. Nka se kgone go ba tseba gonabjale, le a bona, ga go kgonagale go nna. Eupša Lengwalo lela le swanetše go phethagatšwa! Gabotse, ge leo le phethagaditšwe, go a bontšha re mo dinakong tša moragorago, re tla tseba Morwa wa motho o loketše go . . . go tla, ka gobane O ikutolla Yenamong ka go nama ya motho. A yeo ke nnete?

226 Gona re a tseba ke therešo, gomme o re ke wena modumedi go Yena, gomme le na le diatla tša lena di beilwe yo motee go yo mongwe. Gomme ge diatla tša lena di beilwe godimo ga yo motee

go yo mongwe, Morwa wa Modimo yola wa go swana yo a lego fa go dira se go beng therešo go mahlo a lena, Morwa wa go swana o fa go re, “Ba tla welwa ke maruru!” Morwa wa Modimo wa go swana! “Ke kwele gore O rile, ‘Ge badumedi ba bea diatla tša bona godimo, ba tla welwa ke maruru.’ Ke kwele ka ditsebe tša ka, bjale a nke ke e bone ka mahlo a ka. O tshepišitše go e dira.”

Bjale ge ke rapela, rapelang.

227 Morena Jesu, ka Leina la Morena Modimo wa Legodimo, dumelela Moya wa Gago go rothela ka go pelo ya batho ba; tumelo yela ya mmapale ya Modimo, yeo e tla go tiišetša tshepišo ye go bona. Gomme a nke Modimo wa Legodimo a fodiše yo mongwe le yo mongwe wa bona, bjalo ka ge ba obamela ditaello tša Gago ka go bea diatla go bona seng. A go be bjalo, Morena. Ka Leina la Jesu Kriste, efa gore go be bjalo, bakeng sa letago la Gago.

228 Bjale, a o a dumela gore o hweditše se o se kgopetšego? A go na le se sengwe ka pelong ya gago se go botšago? A o ikwela tlhasana yela ye nnyane ya tšhušumetšo, e rilego, “Gobaneng, go fedile! E dirilwe!”

229 Taelo ya Modimo e boletše gore re ka kgona go e kwa ka tsebe ya rena, bjale re kgona go e bona ka leihlo la rena. Jobo o rile, “Ke kwele ka ga Gago ka go kwa ga tsebe, eupša bjale ke Go bona ka mahlo a ka.”

230 Bjale, le e kwele ka Lentšu, ka go kwa ga Lentšu, “Tumelo e tla ka go kwa, go kwa Lentšu.” Bjale o E bona e dira, ka mahlo a gago! Bjale, Modimo yola wa go swana yoo a boletšego yeo, ge dilo tše di be di le go direga, gore “badumedi go Ye ba tla bea diatla tša bona go balwetši gomme ba tla welwa ke maruru.” Bjale a e rothetše ka go pelo ya gago gore o “fodile”? Phagamiša diatla tša gago ge e dirile. Amene! Yeo ke phodišo ya kgonthe ya seapostola. O a e ra? O E dumela ka pelo ya gago yohle? Haleluya! Seo ke sohle re se hlokago.

A re emeng ka maoto a rena le go Mo fa tumišo, gona.

231 Ke a Go leboga, Morena Jesu. A go šegofatšwe Leina la Morena.

Ke tla Mo tumiša! Ke tla Mo tumiša!
Tumišang Kwana e bolaetšwego badiradibe;
Mo feng letago, lena batho bohle,
Gobane Madi a Gagwe a hlatswitše go tloša
patso ye nngwe le ye nngwe.

232 Bjale, a le a Mo rata? Bjale a re, bohle mmogo, Mo feng letago, lena batho bohle. Bjale, lebelela, ge seo se utolotšwe go wena ke Modimo, ka go tšhanele gore o phološitšwe ka gare, tšhanele ya go swana yeo e go boditšego “o phološitšwe,” tšhanele ya go swana Modimo a sepetšego ka yona, boka A dirile ka Jobo le baprofeta. O sepetše ka wena ka tšhanele yela bjalo ka Mokriste,

ka kutollo Kgethwa ya Gagwe gore “o fodile,” gona ga go na selo se yago go e thibela go direga.

Kagona re Mo fa letago, lena batho bohle,
Gobane Madi a Gagwe a hlatswitše go tloša ye
nngwe le ye nngwe . . . (Pelaelo ye nngwe le ye
nngwe; hlatswitše go tloša pelaelo ye nngwe
le ye nngwe.)

Ke tla Mo tumiša! Ke tla Mo tumiša!
Tumišang Kwana e bolaetšwego badiradibe;
Mo feng letago, lena batho bohle,
Gobane Madi a Gagwe a hlatswitše go tloša
patso ye nngwe le ye nngwe.

²³³ Oo, a ga le Mo rate? Aa, go makatša bjang. “Ke kwele ka ga Gago, Morena, ka tsebe ya ka, gomme tumelo e tla ka go kwa; eupša bjale ke a Go bona, Modimo a itira Yenamong go tsebja magareng ga batho ba gagwe boka A dirile go Abraham, ka tshepišo ya Gagwe fa gore Morwa wa motho o tla ikutolla Yenamong mo matsatšing ao lefase le bago ka go seemo sa Sodoma.”

²³⁴ Gomme go bile le batseta ba bararo ba ilego pele, ba theogile go tšwa Legodimong.

²³⁵ Gomme go bile le sehlopha sa kereke ya leina tlase ka Sodoma, le Billy Graham le Oral Roberts ba ile tlase fale. Gomme elelwang bjalo ka ge ke le boditše, ga go felo ka go histori ya kereke go kilego gwa ke gwa ba motseta a rometšwe tšekelele go kereke, go fihlela bjale, ka leina la gagwe go felela boka Abraham, h-a-m. G-r-a-h-a-m, ditlhaka tše tshela, go lefase, palo ya motho.

²³⁶ Eupša Abraham e bile le ditlhaka tše šupago ka go leina, Palo ya go felela ya go phethega ya Modimo. Le a bona?

²³⁷ Gomme hlokomelang se batseta ba se dirilego bao ba ilego ntle fale: ba rerile Lentšu, ba ba bileditše ntle, ba ba boditše go sokologa.

²³⁸ Eupša Yena Yo a šetšego morago le Abraham, le a bona, o dirile mohlolo ka go botša Abraham se Sarah a bego a se dira le go nagana ka tenteng ka morago ga Gagwe. Gomme Jesu, Yo a bilego Yena yoo a bego a le ka go Motho yo, o rila, “Ge lefase le etla ka go seemo sa Sodoma, boka go bile nako yela, Morwa wa motho o tla utollwa gape.” Gomme ohle a mangwe Mangwalo a tišetša seo go ba bjalo. Ma . . . “Mo mathomong go bile” [Phuthego e re, “Lentšu,—Mor.] “gomme Lentšu le be le le le” [Modimo,] “gomme Lentšu le be le le le” [“Modimo.”] “Gomme Lentšu le dirilwe nama gomme le dutše magareng ga rena.” A yeo ke nnete? Bjale re bona Lentšu lela la go tshepišwa la go swana, la Luka, la Maleaki, tšohle ditshepišo tše dingwe tše go tloga lehono, di dirilwe nama, di dula magareng ga rena, tšeo re di kwelego ka ditsebe tša rena; bjale re Mmona (ka mahlo a

rena) a hlatholla Lentšu la Gagwe Mong, ga re hloke tlhathollo ya motho. O Kereke ya Modimo wa go phela, fa le mo megaleng, phafogang ka potlako, pele go eba thari kudu! Modimo a le šegofatše.

Ke a Mo rata, Ke a Mo rata
Gobane O nthatile pele,
Gomme o rekollotše phološo ya ka
Mo mohlareng wa Khalibari.

²³⁹ Le ka kgona go nagana, kereke, gore le lebeletše ka mahlo a lena beng. . . Lentšu le le phelago la Modimo le dirilwe go bonagatšwa, tshepišo ya iri, mo matšatšing a mafelelo, le lebeletše ka mahlo a lena beng go Lentšu le le phelago le hlathollwa ka sebopego sa tlhago, Modimo magareng ga rena! “Ke Mmona ka mahlo a ka mong, Yena. . . Ke kwele gore O tla e dira.” Bohle bakgethwa ba kgale ba lebeletše go letšatši le, bjale re E bona e bonagadišwe ka mahlo a rena beng. Ke ba bakae Mamethodist a kgale a go goelela, Mabaptist, le a kgonthe, a mmapale mapentecostal ka go lebaka le, ba dumilego go bona se se direga! Ba bantši ba bona ba tsebile e tla direga. Eupša re a ema bošegong bjo go e bona e direga! Oo! A ga le Mo rata?

²⁴⁰ Bjale, Jesu o rile, “Se batho bohle ba tla tseba ke lena barutiwa ba Ka, ge le ratana seng sa lena.” Kagona bjalo ka ge re Mo rata, a re šikinyeng diatla tša yo motee go yo mongwe gomme re opele *Ke Tla Mo Tumiša! Ke Tla Mo Tumiša!* Go lokile.

Ke tla Mo tumiša! Ke tla Mo tumiša!
Oh tumišang Kwana e bolaetšwego badiradibe;
Mo feng letago, bohle. . . (Le dira bjang?) . . .
batho
Gobane Madi a Gagwe a hlatswitše go tloša
patso ye nngwe le ye nngwe.

²⁴¹ Kgošigadi ya Belesatsara o boletše eng pele ga kgoši ya gagwe bošegong bjola? “Go na le monna ka mmušong wa gago yoo e lego motološi wa dipelaelo.” Gomme Moya wo Mokgethwa, bošegong bjo, ke Motološi wa dipelaelo! A le dumela seo? (O nyaka eng? Oo, goo go lokile.) Motološi wa dipelaelo! Bjale, Madi a Kriste a tloša patso ye nngwe le ye nngwe, patso ya pelaelo. Ga go na le sebe se segolwane ka lefaseng go feta go se dumele. “Ka gore yoo a sa dumelego, o šetše a ahlotšwe!” A yeo ke nnete? “Yoo a sa dumelego o ahlotšwe.” Go na le sebe se setee feela, gomme seo ke go se dumele. Go kgoga ga se sebe, go rogana ga se sebe, go dira bootswa ga se sebe, go aketša ga se sebe; tseo ga se sebe, tseo ke dipoelo tša go se dumele. Go se dumele! O e dira ka gobane ga o dumele. Ge o E dumela, ga o e dire.

²⁴² Oo! Oo! Eng. . . Go makatša! Gomme Madi a Kwana a hlatswitše go tloša pelaelo ye nngwe le ye nngwe. Re dumela Lentšu la Gagwe, ka maatla. Re dumela gore Lentšu le dirilwe nama. Gomme re dumela Lentšu *le* dirwa nama ke bohlatse bja

Bogona bja Gagwe bjale go tiišetša Lentšu la Gagwe. A le a Le dumela? Modimo a le šegofatše.

²⁴³ Re holofela go le bona mo mosong, bakeng sa nako e kgolo mo Moreneng. Inamišang dihlogo tša lena bjale, gomme ke neela tirelo go Ngwanešu Lindsay.



KE KWELE EUPŠA BJALE KE A BONA NST65-1127E
(I Have Heard But Now I See)

Molaetša wo ka Ngwanešu William Marrion Branham, setlogong o abilwe ka Seisimane ka Mokibelo mantšiboa, Nofemere 27, 1965, kua Tabarenekeleng ya Life ka Shreveport, Louisiana, U.S.A., o tšerwe go tšwa go theipi ya go gatišwa ya makenete gomme o ngwadilwe ntle le go fokotšwa ka Seisimane. Ye ya North Sotho phetolelo e ngwadilwe gomme ya phatlalatšwa ke Voice of God Recordings.

NORTH SOTHO

©2018 VGR, ALL RIGHTS RESERVED

VOICE OF GOD RECORDINGS, SOUTH AFRICA OFFICE
58 DISA ROAD, ADMIRAL'S PARK, GORDON'S BAY 7140 WESTERN CAPE
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

VOICE OF GOD RECORDINGS
P.O. BOX 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.
www.branham.org

Tsebišo ka tokelo-kgatišo

Ditokelo ka moka di bolokilwe. Puku ye e ka ngwalollwa godimo ga sengwalolli sa ka gae go šomišwa ke mong goba go fiwa ntle, mahala ntle le tefo, bjalo ka sedirišwa go gaša Ebangedi ya Jesu Kriste. Puku ye e ka se kgone go rekišwa, go tšweletšwa gape ka bopepetla, go romelwa go website, go bolokwa go sedirišwa sa go bušetša, go hlathollelwa malemeng a mangwe, goba go šomišetšwa go kgopela ditšhelete ntle le tumelelo ya go ngwalwa ya Voice Of God Recordings®.

Tshedimošo ye e Tseneletšeng goba materiale yo mongwe o leng gona, ka kgopelo ikopanye le:

VOICE OF GOD RECORDINGS
P.O. Box 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.
www.branham.org